


# *BOMODIMO BO A HLATHOLLWA*

 Ke a go leboga, Ngwanešu Carlson. Gomme maduma go lena ka moka baena le dikgaetšedi Moreneng. Ke...ke no dinakong tše dingwe ikwela gannyane ke sa nyake go emelela, ge ke theeeditše mabopaki a a makatšago, le go ya pele, bjalo ka ge ke be ke dira mosong wo. Gomme, ka gona, modudi ka nna motlhakong le tlaišegong, bjalo ka ngwana borena le kgaetšedi ba Baptist ba fetile go tšona; ke bile peleng mo—mo Mobaptist, ka bonna, Baptist ya Boromiwa, gomme—gomme ke tseba gore go ra go reng ge ba lena batho...

<sup>2</sup> Ke bile le selo se se swanago. Batho ba gešu ba ntšeditše ntle, gomme ba be ba gopola gore ba tla nthomela kgole ka gore ke be ke gafa. Gomme ka hwetša gore, gomme ke be ke fela ke e bolela ka mokgwana wo monnyane wa tsela ya kakaretšo, “Ge ke gafa, e nong go ntlogela ke nnoši, ka baka la gore ke thabile kudu ka tsela ye go fetiša ge ke be ke le mogopolong waka wa mmakgonthe.” Ka fao wo ke mohuta wa filosofi ye nnyane yeo ke e swarago, ya ka. Gomme—gomme ka therešo ke be ke ipshina ka ye—ka ye nako ye ya go ba ka tsela ye.

<sup>3</sup> Gomme ngwanešu yo monnyane wa Church of Christ mo, bjalo ka ge ka mehla re fela re e bolela, goba ba Campbell. Gomme ke a gopola ba be ba le ka nnete baitia kudu kgahlanong le dikopano ge re be re thoma la mothomo. Eupša, le a tseba, re be re na le yo mongwe a bitšwa Paulo nako ye nngwe o be a le ka tsela ye e swanago, gomme a tla a ba yo mongwe wa rena. Ka fao ke a gopola gore seo ka mehla ba se lebelelago ke bophelo bjo o bo phelago. Le a tseba, go kaone go mphelela thero go na le gore o ntherele ye nngwe, nako efe goba efe.

<sup>4</sup> Nako ye nngwe ya go feta, modiredi yo mogolo, monna yo mokaone wa Full Gospel; ka moka—ka moka ga lena le a mo tseba, ke no tšea bjalo. Ke Mor. Booth—Clibborn; o rera Ebangedi ka maleme a šupa a go fapana. O no ba yo mobotse. Gomme ke...Ke lekgema monaganong. Gomme re be re eya mmogo nako ye nngwe, gomme yena le Ngwanešu Moore le nna, gomme re be re boledišana se sengwe. Gomme ke be ke na le lehlakori le lešele go yena, gomme a lebelela go dikologa go nna. A re, “O no se tsebe Beibele ya gago.” Le tseba ka fao Ngwanešu Booth a kgonago go e bolela.

<sup>5</sup> Ka re, “Seo ke therešo, Ngwanešu Booth, eupša ke tseba Mongwadi gabotse ka nnete.” Ka fao, ka fao ke—ke nyaka...Le a tseba, e sego go tseba Lentšu la Gagwe ke

Bophelo, eupša, “go tseba Yena ke Bophelo.” Seo ke therešo. Le a bona? Goba ke tseba Lentšu la Gagwe; ge nka no tseba Yena! Gomme seo ka nnete ke Therešo.

<sup>6</sup> Ke be ke, mosong wo, šišinya matsogo le kopanelo ye kaone ye mo, ya badiredi. Gomme ke dutše fase mo go be go le yo. . . ga ke re gore ke dira gore yo mongwe a bonagale. Eupša monna yo wa mokhalathe a tsena ka gare, ngwanešu, dula fase fao. Ka re go mongwaledi waka mo, “Šole Mokriste wa mmakgonthe.”

<sup>7</sup> O nkgopotša kudu Mogolo Smith yo a kilego a ba wa Church of God in Christ, ke a dumela. Ke be ke fela ke ba rerela kudu kua, gomme—gomme ke kgona go no mmona le bjale. O be a lebelelega se sengwe go swana le ngwanešu mo, feela o be a na le mohuta wa maledu a masehla. Ke be ke etla ka mojako wa ka morago, gomme nka se tsoge ka lebala polelo ye monna wa go tšofala a bego a fele a e bolela; lebelela godimo, gomme ka moka bakgethwa ba tla be ba opela, le a tseba. Gomme go be go le mosetsana yo monnyane a fele a dula sekhutlong. Ya ka pina ya go ratega e be e le *Mo Phagamišetšeng Godimo*. Gomme ba be ba phaphatha matsogo a bona, ka mokgwa wa sepentecost, le a tseba, *Mo Phagamišetšeng Godimo*. Ba be ba nthata, gomme ke be ke ba rata. Gomme ge re sepelela ka gare. . . O be a fele a dula godimo fale, ka hlogo ya gagwe ka mokgwa wo, godimo ga teseke, gomme go no ba bogela, le a tseba. O be a re, “Tla ka gare, mogolo. Khutšiša kefa ya gago. Khutšiša kefa ya gago.”

<sup>8</sup> Ngwanešu mo; gomme ke ithutile, nako yeo, gore yo mo tee wa diopedi tšaka ke di ratago tša Ebangedi ke mohumagadi wa gagwe. Gomme ke dirile dintlha ka mo ke kgonnego, go mo dira gore a opele. Gomme, ka gona, a kgopela gore a seke a bitšwa, gomme ke a tseba gore seo se ra eng. Eupša ke ya ka bonna go mo laletša, ge a ka kgona, go tla mono go opela.

<sup>9</sup> Go lokile, a ga se wena kgaetšedi yo a go opela—opela yeo, *Ship Ahoy*, mosong wo mongwe go Banna ba Kgwebo ba Bokriste, bjale? [Kgaetšedi o re, “Eye, mohlomphegi. Eye.”—Mor.] Ke a tšepa mohumagadi waka o a tsoga beke ye, gomme ke nyaka gore a go kwe, ka baka la gore ke ikgogomošitše kudu. Gomme go hlaiwa ke seo theiping, re ya go se lokiša. Ke rata moopelo wo mobotse woo.

<sup>10</sup> Gomme, ke be ke fela ke botša batho, nna—nna ga se nke ke kgona go opela. Oo, nna, ke be ke le dimilione tša dimaele go tloga go seo. Eupša ka re, “Ge o ka fihla ka kua Legodimong gomme wa phela ka paleising ye kgolo ya gago, o a tseba, godimo Kua,” ka re, “tsela tlase ka fase ga thabana, morago dikoteng kua, kua go na le moagwana wo monnyane o dutše fao. Woo e tla ba wa ka. Gomme wo motee wa meso ye ge o sepelela ka ntle mathuding gomme wa kwa yo mongwe a

eme godimo kua, a opela, 'Wo o makatšago mogau! modumo wo mbose bjang, wa go phološa molahlwa wa go swana le nna!' Wena o re, 'Tumišang Modimo! Wa go tšofala Ngwanešu Branham mafelelong o e kgonne.'" E tla be e le nna ka kua ke theeditše, ke leka go opela.

<sup>11</sup> Go baena baka ba Bakriste, le go... ke a dumela ngwanešu yo mongwe o mo tsebišitše go rena, mosong wo, bjalo ka modiredi wa Bhuddha, ka mo. Madume go wena, mogwera waka yo bohlokwa. Ke bile le go dirišana kudu, e sego kudu kudu, eupša le batho ba Bhuddha; gomme gagolo ka Canada, magare ga batho ba Machina, gomme ka ba hwetša e le ba lerato kudu gomme ba le bose.

<sup>12</sup> Ke gopola monna yo monnyane wa Bhuddha go tšwa tempeleng ya Bhuddha, a tla ka gare kopanong ya Winnipeg, gomme o be a le sefoku. Ke ba bannyane kudu, batho ba bannyane ba ba bose, gomme ka nnete ba be ba dumela gore Modimo e be e le mofodiši. Gomme ge ke be ke sa mo rapelela, gomme o be a bušetša gape, ka fao a bego a rata Modimo, gomme ka moka gatee mahlo a gagwe a tla a bulega, ka go... Gomme e be e le sa—sa go makatša kudu selo. Ka fao, re—re thabela monna yo mongwe le yo mongwe le motho yo mongwe le yo mongwe.

<sup>13</sup> Bjale, ga se nke ke e ba le sebakabotse se peleng, ka Chicago, go leka go bolela... Fao, nka se lekego go tliša molaetša wo o itšego, ka baka la badiredi fa ba kgona kudu go feta nna, go tliša molaetša. Eupša, gomme ka morago ga tšohle, ga le mo go kwa molaetša. Eupša ke a gopola gore e tla ba nako ya letago kudu gore ke kgone go gahlana le badiredi ba Chicago, mo sedikong se, le go ba le tsebano ye e tseletšego le bona, le gore re be le tsebano mongwe go yo mongwe. Gomme ka nnete ke leboga Morena ka sebakabotse se. Ka baka la gore, ke tlile ka mo toropongkolo ye makga a mantši mo, ka fase ga thekgo ya ditšhelete ya kereke ye nngwe, gomme ka tlase ga thekgo ya ditšhelete ya Banna ba Kgwebo ba Bodumedi; ka fao, ke se na le sebakabotse go tšweletša bonna go kopanelo ya baena.

<sup>14</sup> Gomme—gomme ka gona ke gopotše, gomme go na le bontšhi bjoo ka mehla bo latelago bodiredi bjo bo swanago le bjo, bja bokagare le bokantle, le bogodimo le botlase, go fihla nako ye nngwe go e ba bonolo go yo mongwe go tliša maikutlo ao a fošagetšego. Gomme ke rata go ye e latelago e sego mekae metsotso go leka go hlatholla le—le go e dira e kwagale go baena ba ka, ka go kwagala ka fao ke tsebago gore nka e dira bjang.

<sup>15</sup> Gomme ga—ga ka lekanela gomme ga ke na le bokgoni go dira yona—yona polelo yeo mohlomong e ka bonalago kgopolobotlalo go monna yo a rutegilego. Ga ke na le thuto,

gomme ke hloka yeo. Eupša ke be ke . . . rata Morena. Gomme Morena o mphile, mohlomongwe, tsela ye nngwe ya go wina disoulo, ka mpho ye Kgethwa, gore e tle e tlatše sekgoba sa seo batswadi ba sego ba ke ba kgona go mpho, thuto. Go tšwa go legae la lapa la bodiidi, le bana ba lesome, le tate wa go babja, gomme ga se nke ke hwetša sebaka sa go hwetša thuto. Ka fao gona, eupša, matswalong, go bile se sengwe se se diragetšego, maitemogelo le Modimo, go mma le tate waka. Gomme le badile taba yaka. Gomme, ka seo, ke leka go bea karolo yaka, le lena baena, go gogela badiradibe go Kriste. Gomme bjale nna . . .

<sup>16</sup> Ga ke modumela di sego gona. Eupša ka mehla ke, pele ke bula Lentšu, ke rata go bolela le Mongwadi ga nnyane. Gomme re ka kgona go no koba dihlogo gape lebakanyana.

<sup>17</sup> Wa rena yo bohlokwa Tate, Wena o Modimo wa rena, gomme re batamela Wena lebakeng la Ebangedi. Ke mo pele ga bana ba Gago, badiši ba Gago, le baena ba tumelo ye bohlokwa ya go swana. Gomme e tswikinya pelo yaka bjang go kwa banna ba bao ba bego ba sa kwišišwe, gomme ba romelwa mafelong, ka baka la Mmušo wa Modimo; go bona ka fao O bitšago bana ba Gago matšatšing a mafelelo.

<sup>18</sup> Gomme ka therešo re a dumela, Tate, gore re phela mafelelong a lebelo. Bjalo ka ge moprofeta a rile, “Go tla ba le Seetša nakong ya mantšibua.” Gomme re dumela lehono gore re barwadi ba Seetša se segolo se sa Ebangedi gore, ka mogau wa Gago, O re dumeletše go rwala go fihla mafelelong a lefase, fao tsošetšo ye e ilego.

<sup>19</sup> Gomme ke a rapela, Tate, gore, go tšwa pelong yaka, gore Wena o tla ntira go hlagaša go baena baka, mosong wo, nepo le maikemišetšo a bophelo bjaka go Wena, gore ba kwišiše. Se fe, gore re be le lerato le le phethagetšego, le kopanelo mmogo, le tirišano, mešomong ka moka ya Ebangedi. Ka gore re e kgopela ka Leina la Jesu, Yoo a rapetšego gore re be batee, bjalo ka ge Yena le Tate wa Gagwe e le Batee. Tumelong ya se, gore, “Se batho ka moka ba tla tseba gore le barutiwa Baka, ge le ratana, yo mongwe go yo mongwe.” Amene.

<sup>20</sup> Bjale feela . . . Gomme ke a holofela ke a tshepha gore ga ke le pore baena le dikgaetšedi, ka se. Eupša ke gopola ke rata go itira gore ke kwagale, ka fao gore le se ke la kwa seo yo mongwe gape a se boletšego. Gomme ke hlatholotše, dinako tše ntšhi, go tše dingwe dikopano tša bodiredi, eupša ye ke nako yaka ya mathomo go sehlopha sa Chicago, gomme ke nyaka go itira gore ka nnete ke tsebje, ka seo ke lekago go se dira.

<sup>21</sup> Ka mo Ebangeding ya go šegofala ya kgale mo, ya 26 tema ya Puku ya Ditiro, re a bala.

*Ke gona, O kgoši Agrippa, ga nka ka gana go kwa pono ya legodimo:*

22 Yo ke yena, ka nnete, Paulo a bolelago. Seo, rena ka moka, bjalo ka badiredi, re rata go šupa morago go yena, ka baka la gore o . . . Rena, ka kwano e tee, re a dumela gore e be e le moapostola wa kereke ya Bantle, yeo Modimo a mmileditšego go ba—ba hlatse go ba Bantle. Gomme bodiredi bja gagwe bo bileditšwe mo potšišong.

23 Gomme ka mehla, se sengwe le se sengwe seo e sego sa mehlang se tshelela godimo, se biletšwa potšišong. Ke, gomme ke gopola ga se go feta therešo; se swanetše go biletšwa potšišong. Gomme ke nagana gore badiši nako ye nngwe ba gononela di—di dilo tše ba di kwago, gomme ke nagana gore ba na le tokelo go ba. Ka baka la gore, ge ke kwišiša tlhathollo ya lentšu *modiša*, le ra “modiši.” Gomme, ka fao, ke mo—mo—mo mofepi, goba mholokomedi, wa sehlopha sa banna le basadi bao Moya wo Mokgethwa o mo dirilego mookamedi wa sona. Gomme o na le tokelo go tseba gore ke mohuta mang wa dijo dinku tša gagwe di o hwetšago, gomme di tšwa kae. Ke nagana gore o na le tokelo yeo.

24 Gomme ge modiša, goba nako ye nngwe motho, a ka bonala a na le kgonono ye nnyane, seo ga se, le gatee, swanela go tshwenya motho yo mongwe. E swanetše go no tliša ditlhompho pelong ya monna, go monna wa leo—leo leemo, yoo a ka e botšišago. Gomme, ka morago ga tšohle, ge o se na le nnete ya gore o laennwe gabotse, o ka kgona bjang go sepela ka tumelo?

25 Ge o bea godimo ga kgopolo ya gago . . . Bjale, se se bonala go ba saekholotši; yeo gabotse e lego yona, gomme ke yona, eupša e gabotse. Eupša o no ka nnete, go tšwa pelong ya gago, o nagana gore o ka seke wa tsoge o emeletše go tšwa tafoleng, ka therešo o ka seke. Le a bona? O swanetše . . . E no ba bonolo bjoo.

26 O swanetše go dumele. O swanetše go ba le tumelo. O swanetše go ba le tshepho. Gomme o ka kgona go ba le tshepho bjang go se sengwe seo o—seo o sa tsebego le moo o yago? Nka kgona bjang go sepele go theoga tsela yeo ke sego ka ke ke e ba go yona pele, ka lebelo la go robamolala, gomme ka moka go rarela dikhutlo, ke sa tsebe seo sekhutlo se se latelago se se swerego? O swanetše go bona fao o yago, goba ga o tsebe gore o sepela bjang. Gomme yeo ke tsela yeo yo mongwe le yo mongwe a swanetšego go ba ka yona. Gomme ka gona ge o kgona, o a e bona, e utollwa go wena, gomme o tseba moo o yago, ka gona ga go na le selo se seyago go go emiša.

27 Gomme seo, ke nagana, Paulo, seo a bego a leka go se iša go Agrippa mo. Gore, o—o ba boditše gore, “Nkile ka ba yo mongwe wa lena.”

28 Gomme ka nagana, mohlomongwe, ge—ge ngwanešu wa Mobaptist, gomme ge a ka kgona go ya kerekeng ya Baptist

mosong wo, yena le mohumagadi wa gagwe, seo se tla ba mohlomongwe bopaki bja bona. “Ke—ke be nako ye nngwe ke le yo mongwe wa lena.”

<sup>29</sup> Goba, Church of Christ, goba wa—wa Campbell ngwanešu mo, o tla ya go—go batho ba gagwe. Ke a dumela e bitšwa ka leina le lekaone; Barutiwa ba Kriste, ba e bitša, eupša ka nnete ke ya thuto ya Alexander Campbell. Gomme ka gona Church of Christ ya gogela ka ntle, ga lena, ka baka la mmimo. Seo ke therešo, a ga se yona? Gomme ge a ka kgona go boela morago go bona, o tla re, “Nna nkile ka ba wa lena.”

<sup>30</sup> Gomme Paulo o ya morago mo go Kgoši Agrippa, le Festus, gomme a re, “Nna nkile ka ba wa lena. Ke be ke le Mofarasei wa Bafarasei.” O godile ka fase ga Gamaliel, thitšhere ye kgolo, gomme o be a tseba ka moka melawana le ditaelo tša bona, gomme feela tšeo ba bego ba di dumele le tšeo ba bego ba sa di dumele. Gomme a re, “Le bile ke tšaišitše Kereke ya Modimo go iša lehung.” Le a bona? A re, “Sona selo seo ke botšišwago ka sona, ke seo ke bego ke le motlaiši wa sona.”

<sup>31</sup> Gomme ka mehla ke be ke gopola gore lehu la Stefano le swanetše go ba le tšile godimo ga Paulo, ka baka la ge a bona ponaglo yela ya letago godimo ga sefahlego sa Stefano. Ge a lebelela godimo, gomme maboto a mo itielala go hwa, gomme o rile, “Ke bona Jesu a eme ka letsogong le letona la Modimo.” Gomme le a tseba, o ka kgona go bolaya morongwa, eupša o ka se kgone go tsoge wa bolaya molaetša wa gagwe. Ke Therešo. Gomme molaetša, le ge Stefano a be a ile go ema le Jesu, go le bjalo, molaetša wa gagwe o be o sa eme, ka baka la gore Paulo o be a no tšwela pele a bolela ka wona, gomme, seo, ke yo “monnyane” go bona, gomme o be a se na le maswanedi go bitšwa yo mongwe, ka baka la gore o hlatsetše gomme—gomme o file kahlolo go fediša motho yo wa bomodimo.

<sup>32</sup> Gomme ka fao, Paulo, bjalo ka monna yohle, pele ga banna, o swanetše go dira, Paulo o tšea bja gagwe—bja gagwe boitemogelo, morago, go tloga mathomong, go seo a bego a le sona; gomme ka gona a se bea le go se thekga godimo ga Lengwalo, go laetša gore seo a bego a se dira e be e le sa Mangwalo. Le ge se be se le kgahlanong le tumelo ya bona, go le bjalo o be a ba laetša gore e be e le sa Lengwalo.

<sup>33</sup> Ka fao, ke nagana gore re. . . Se sengwe le se sengwe, bjalo ka ge ke be ke fela ke bolela, baena, lena bao le bego le e ba ka dikopanong, gore, ge nka be ka hwetšwa ke bolela dilo tšeo e sego tša Mangwalo, ke nagana gore ke therešo gore. . . goba yo mongwe gona a itšego ngwanešu, re swanetše go tla yo mongwe go yo mongwe gomme re re, “Seo ga se hwetšwe ka Beibeleng,” le a bona. Ge se le ka Beibeleng, o ka no ba o na le tlhathollo ya go fapana; eupša, se, ge se le Lengwalong, tšohle di lokile.

<sup>34</sup> Bjale, Paulo o be a e fa tlhathollo ya gagwe ya seo moporofeta a se boletšego, gomme seo Moshe a se boletšego, se be se etla go phethegeng. Gomme a gahlana le Jesu tseleng, mo ponong. Gomme Jesu yo a mmitša.

<sup>35</sup> Seo, se be se se sa swanela go ba selo se sethata go Bajuda bao, bjalo ka ge a rile, “Mohlomphegi mogolo Festus,” gomme—gomme le go ya pele, gore “e tla ba selo sa semaka go wena, gore Modimo a ka tsoša bahu?” Le a bona? “Ka baka la gore ge o tseba seo Modimo a bego a le sona morago kua, ka le—le Mangwalo, ka therešo o tla tseba gore O kgona go tsoša bahu.”

<sup>36</sup> Gomme ka gona o rile, o ile a ba fa boitemogelo tseleng ya gagwe go ya Damaseko, bja seo se diregilego, gore, a ba dire gore ba tsebe gore Jesu yo—yo ba bego ba dira tlhakahlakano ye kaaka ka yena ge a Le rera, e be e le yena Modimo yoo ba bego ba mo direla nako ka moka. Ka baka la gore, O be a le leganatheng le bona, Yoo a bego a ba hlhla, e le yena Seetša sela; Mollo, Pilara ya Mollo yeo e bego e ba hlhla. Gomme A tšwelela go Paulo ka selong se se swanago, Seetša gape, seo se ilego sa mo fufatša. Gomme a botšiša, “O Mang, Morena?”

<sup>37</sup> Gomme A re, “Ke nna Jesu, yo o mo tlaišago. Gomme go bothata go raga kgahlanong le diotledi.”

<sup>38</sup> Gomme o be a leka go hlatholla go bona seo e bego e le sona, gomme—gomme o be a leka goba ruta seo, seo a bego a se hlagiša go batho, seo e bego e le, gore, “Jesu Kriste e be e le Mesia, le gore O ile a hwa, gomme Modimo o Mo tsošitše.” Gomme seo e be e le go ya ka Mangwalo. “Gomme gore bjale O rotogetše Godimo, go Modimo Tate,” le gore—gore o be a le hlatse ya tsogo ya Gagwe. Gomme, gore, mehlolo ye, le dika, le dimaka, tšeo di bego di sa tsebje pele ga batho, e be e se tše mpsha go wa nnete, modumedi wa Lengwalo, ka baka la gore Beibele e boletše ka yona.

<sup>39</sup> Lebelela morago go baporofeta, ka fao e porofetilwego, seo, ka go tla ga Mesia, le seo A tla se dirago, “Segole se tla taboga bjalo ka tshephetona,” go Jesaya 35 le Mangwalo a go fapana fao a bego a ka kgona go laetša go wona. Ga re na le lona mo le ngwadilwego fa, eupša mohlomongwe go ya morago le go šupa go lona ka polelong ya gagwe ya seripana pele ga dikgoši; ka baka la gore, go molaleng ba be ba ka se mo kgotlelele go swana le ka fao le lego go nna. Ka fao, gomme ka gona o—o be a le hlatholla, gomme a leka go ba botša gore yena Modimo yo ba bego ba mo direla . . .

<sup>40</sup> Gomme ka gona, gape, o rile, “Ka tsela yeo e bitšwego *bohlanya*,” ke gore “bogafa,” le a bona. “Tsela yeo e bitšwago bohlanya, ke ka tsela yeo ke direlago Modimo yoo le mo direlago.” Le a bona, “Ka tsela yeo e bitšwago bohlanya.”

<sup>41</sup> Ke na le nnete gore, lehono, ge re be re eme le tša pele dikereke tšeo re bego re le ba tšona, bjalo ka Presbyterian,



Katoliki, Baptist, le tša go fapana tše dingwe, re be re ka bolela bopaki bjo bo swanago go batho bao ba bolelago gore ba nyaka, bjalo ka, go bea ngwanešu ka phapušing ya bothata bja menagano, goba se sengwe sa go swana le seo. “Ka tsela yeo e bitšwago bohlangya, ke ka tsela ye ke direlago Modimo wa botate.”

<sup>42</sup> Gomme bjo ke bopaki bjo bogolo bjo bo bego bo le pele ga Agrippa, go fihla le bogare bja polelo ya gagwe, Agrippa a goelela, gomme a re, “Paulo, Saulo, gabotse o ntšhušumeletša go ba Mokriste.” Le a bona, ka fao, a tlišitšego Mangwalo pepeneneng, eupša e be e le kgahlanong le sinagoge sa gagwe. Eupša Mangwalo a be a le pepeneneng ka go phethagala, go fihla ge a rile, “Wena gabotse o ntšhušumeletša go swana le ka fao o lego.”

<sup>43</sup> Paulo o rile, “Ke duma ge o ka be o le, ka go felela, feela ke be nka se go nyake go ba ka diketaneng tše ke lego ka go tšona, le a bona,” eupša go ba modumedi go swana le ka fao a bego a lego. Ka a mangwe mantšu, ge ke . . . “Ke fišegelwa go Modimo gore o bone kutollo go swana—go swana le ka fao ke e bonago.” Ka a mangwe mantšu, “Ke—ke fišegelwa gore o kgone go e bona.” Le a bona? “Ke no fišegelwa gore o ka kgona.”

<sup>44</sup> Ge, Festus, ke a dumela, o mmoditše gore o “badile ga kudu,” o be a “tšwele hlogong ya gagwe.” Eupša o ile a mo dira gore a tsebe gore o—gore o be a se bjalo; gore o—o be a tseba fao a bego a le gona.

<sup>45</sup> Gomme ke tla bolela se, mosong wo, baena. Ka go felela ke fišegelwa gore nka . . . Ke sa bolelle bophelo bja Paulo, eupša feela go no re ke fe ye nnyane ya motheo polelo. Ka baka la gore, go na le ba bantšhi gape fa bao mohlomong ba tla bolela mosong wo, eupša ke be ke nyaka sebakabotse se go bolela se. Bjale ke fišegelwa gore ye nngwe le ye nngwe ya go fapana kereke, bjalo ka ge ke kwele le ya tlase, Bethel Tempele, Independent, Assemblies of God, le tša go fapana tše dingwe. . . Ke fišegelwa gore ka go felela le ka kgona go bona seo ke se bonago; gore le ka kgona. Ke fišegelwa gore le ka kgona go bona pono ye ke e bonago, ka gona le tla ba le kwišišo ya pepeneneng, yeo ya bodiredi.

<sup>46</sup> Ge ke tlogela kereke ya Baptist, ke etla ka mo go pentecost; gomme Ngak. Roy E. Davis, yo a tlhomamišeditšego ka go kereke ya Boromiwa ya Baptist, o mpoditše gore ke bile le sekatapowana, ge pono ya Morena e tlile gomme—gomme ya bolela le nna. Gomme—gomme le a tseba seo phodišo e bego e le sona nakong yeo, e be e le legatong la fase.

<sup>47</sup> Gomme—gomme ke be ke sa tsebe selo ka Mapentecost. Ke kwele gore e be e le sehlopha sa bakgethwa-bapshikologi bao ba bego ba robala lebatong gomme ba gokga bjalo ka dimpša tša go gafa, gomme ba be ba swanela gore ba ba futhele



gomme ba ba buše morago bophelong, gomme ka moka ka mokgwa woo. Ke ka moka seo ke bego ke se tseba ka batho ba Pentecost.

O ile a re, “Ke mang yo o gopolago gore o tla go kwa?”

<sup>48</sup> Ka re, “Ge Modimo a nthomile, go na le mogongwe le yo mongwe A nthometšego go yena.” Seo ke therešo. Le a bona? Ka baka la gore, ke rile, “Ngak. Davis,” ke rile, “O be a no ba wa nnete; ka ema gomme ka Mo lebelela,” ka re. Ba mpoditše gore dipono tšeo . . .

<sup>49</sup> Ke nna modumedi yo mogolo, baena, gore—gore dimpho le dipitšo di ka ntle ga tshokologo. Ke—ke dumela seo. O a tswalwa, o ka se kgone go ba se sengwe seo o sego sona. Gomme nako le nako ge o leka go itira se sengwe se o sego sona, o no ba o raloka karolo ya moikaketši. Gomme Modimo a nke ke hwe pele ke e ba moikaketši, o a bona. A ke no ba se ke lego sona, gomme ka gona e dire molaleng le pepeneneng. Gomme—gomme, ka gona, dira—dira nna ke be ka tsela yeo, gomme ka gona yo mongwe le yo mongwe o a tseba. Ka gona o tseba feela tlwa.

<sup>50</sup> Gomme ka fao bjale, bjalo ka ge le tseba, ga se nke ke hwetša kudu bokaalo bja sekolo, bjalo ka ge ke boletše. Ka bonna . . . ka thuta bomodimo, ke nna modiidi yo a lego gona. Gomme ke a thanka le tseba seo, le a bona. Gomme nna bjalo ka moreri, nka se kgone le go ipitša yo mongwe, ka baka la go se tsene sekolo le go tseba mantšu, le go ya pele. Eupša bonnyane bjo ke nago nabjo, go . . . ka tsebo yaka ya go tseba, ka mogau wa Gagwe, Morena Jesu, ke leka go abelana seo le bohle banabešu ba ka mo gohle, go abelana se.

<sup>51</sup> Gomme, eupša, ge ke tlogela kereke ya Baptist; yeo e lego kereke e nnoši nkilego ka tsena go yona, goba ke ilego ka hlomamišwa ka go yona. Gomme ke ile ka hlomamišwa ka 1933, ka go kereke ya Borumiwa ya Baptist, Jeffersonville, Indiana. Yona ke—ke . . . yona ke leloko la Southern Baptist Convention. Ka gona re, ka nako ye, ke . . . ge ke gogela go tšwa gomme feela . . .

<sup>52</sup> Bjale, kereke ya Baptist ke kereke ye e ikemego. Rena—rena ka moka re tseba seo, gore ke—ke . . . O ka kgona go rera ka se sengwe le se sengwe o se nyakago, ge phuthego ya gago e ka se emela. Ba no . . . O nyaka go rera e ka ba eng o e nyakago.

<sup>53</sup> Gomme ke rata seo, le a bona, ka baka la gore ke a dumela ke seapostola. Ka baka, la gore hlogo, leemo la godimodimo ka kerekeng, ke modiši, rena re lemoga seo, modiša. Gomme—gomme ge yena—yena . . . Ge pišopo ye nngwe goba yo mongwe gape a eya go kokotela kutollo go tšwa go modiša, gona o ya bjang Modimo go šoma ka kerekeng ya gagwe? Le a bona, o ka seke wa no hwetša. Ka fao, gomme ke na le . . .

<sup>54</sup> Ge ke etšwa ntle ka fao, ke kopane le sehlopha sa mathomo, seo e bego e le phodišo ya yo monnyane Betty Daugherty, ka St. Louis, Missouri. Gomme e be e le Pentecostal United, goba kereke ya Pentecostal Jesus Name, gomme modiša e be e le wa yona, gomme mosetsana wa gagwe yo monnyane a fodišwa. Gabotse, ke ile ka gopola gore ke seo sa go mo dira mopentecost, e bile ka baka la gore ba be ba ipitša, “Jesus Only.” Gomme ke ile ka gopola gore ke seo sa go ba dira mapentecost, ke ka baka la gore ke seo ba bego ba ipitša sona, gomme seo ke se se bego se le phapano. Ka fao, go lokile, ka gona go tloga fao ka ya go . . .

<sup>55</sup> Gomme monna yo mokaone; o bile le kopano ye kgolo ka St. Louis, yeo seswantšho se tšwelelago ka fao. Gomme re bile le Auditoriumo ya Kiel; gomme bošego bja mathomo, goba bja bobedi, go be go na le dikete tše lesome nne di e tletše ka ntle, gomme ga se ra ka re kgona le go . . .ra swanelwa ke go bea maphodisa go dikologa mejako, go ba tloša.

<sup>56</sup> Gomme ka gona go tloga fao, go theoga go ya go Richard T. Reed, wa Blessed Old Bible Hour Tabernacle, ka Jonesboro, yoo e lego wa mokgatlo wo o swanago. Gomme go tloga fao, go ya go Nga. G.H. Brown, wo o swanago mokgatlo, mo 505 Victor Street mo Little Rock, Arkansas. Gomme, go tloga fao, go ya Lebopong la Bodikela.

<sup>57</sup> Gomma ka gona ge ke fihla Lebopong la Bodikela, ka thula mollo. Ka gona ka hwetša gore go be go na le dikarogano tše ntšhi magareng ga batho ba mapentecost, ka mekgatlong ya bona, bjalo ka ge rena Mabaptist re le tšona. Bona, e be e le—e be e le phapano ye ntšhi, go be go le na le, ba be ba na le phapano. Go be go na le Assemblies of God, le Church of God, gomme le se sengwe gape, gomme le se sengwe gape, gomme le se sengwe gape, gomme le—gomme le phapano. Gomme ba be ba ikarogantše, gomme ba thadile mothalo wo monnyane wa mollwane. Gomme bohle ba bangwe baena ba thoma go tla go nna, gomme ba mpotša, “Ka baka la eng, ke wena Jesus Only, le sehlopha se ka mo.”

Ka re, “Aowa, ga ke—ga ke ipitše seo.” Le a bona?

A re, “Ka baka la eng, o ikamanya le bona?”

<sup>58</sup> Ka re, “Go lokile, seo—seo ga se ntire seo.” Le a bona? Gomme ka re, “Ke—ke—ke no . . . E be e le banabešu.”

<sup>59</sup> Gomme a re, “Ka baka la eng, ke bona sehlopha sa . . . Ka baka la eng, ga ba na le selo eupša sehlopha sa mekoko ya nonyana sejanama le dilo, go dikologa, ka mokgwa woo. Fao . . .”

<sup>60</sup> Ka re, “Bjale, ke kgopela tshwarelo. Ke kopana le bannete ba bomodimo banna kua. Gomme ke banna ba Modimo.” Gomme ka re, “Nna—nna nnete ke gana go ba bitša ba babe; ka baka la gore, ga se bona.”

61 Go lokile, ka gona ke lekile go e swara go tloga feela botelele ka fao ke bego ke kgona, ntle le go e hlagiša ka tsela ye goba yela. Go lokile, ka thoma go ithuta seo dikgopolo tša bona di bego di le sona, le seo dikarogano tša bona di bego di le sona, le seo se ba dirilego gore ba arogane. Gomme ka hwetša gore tše pedi tša dihlopha tše pedi tše kgolo, se sengwe sa tšona, se be se bitšwa Jesus Only, gomme se sengwe se be se bitšwa Assemblies of God. Gomme di ile tša biletšwa ntle, goba go arogana, ka baka la taba ya kolobetšo ya meetse; se sengwe se šomiša “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,” gomme se sengwe se šomiša Leina “Jesu.”

62 Go lokile, ka lebelela, gomme ka mahlakoring ka moka go be go le banna ba bagolo, bahlanka ba Modimo. Gomme ka gopola, “O Modimo, ge nka kgona go bona ka moka ga bona ba tšwelella, gomme go no ya pele gomme go ba . . . eupša e sego go thala methaladi ya bona, gomme ba re, ‘Re ka seke ra be ra kopanela yo mongwe le yo mongwe.’” Eupša ka hwetša, ka go se, moya wo mobe o tsene magareng ga bona gomme o hlotše lehloyo le kgohlano, ka dilo tšeo di tšilego magareng ga bona. Ka gopola, seo se no ba tšwa gabotse ka fao Diabolo a nyakago. Seo e ba seo a se nyakago. Ge feela dithunya tša lena di thwasišetšwe godimo ga yo mongwe go yo mongwe, ga a swanela go no lwela go fenngwa. Gomme ka . . .

63 Gomme ka fao nako yeo, mafelelong, ya tla go makgaolakgang. Gomme makgaolakgang ao a be a le Seattle, Washington, e ka ba ka 1946. Gomme mosong wo mongwe ke ile ka tlišwa mathuding a hotela, se sengwe sa go swana le se, ka di—di difihlo tša ba bangwe badiredi. Gomme ke ile ka swanela go bolela le banna ba babedi ba bagolo.

64 Gomme yo mongwe wa bona e be e le Ngak. Ness. Ke a tshepha lena baena ba Assemblies of God le a mo gapola. O be a le ka seleteng sa lebowabodikela; monna yo mogolo, morutegi, yo mokaone. Gomme o be a emetše Assemblies of God.

65 Gomme ka gona, Ngak. Scism wa kereke ya United Pentecostal. Ke a nthanka lena baena ba United Pentecostal le a mo gopola. Le yena e be e le wa dilete tša lebowabodikela godimo kua, yoo a bego a ba okametše le sediko godimo kua.

66 Go lokile, banna ba babedi ba ba ile ba kopana. Gomme ke be ke swanetše go tlišwa pele ga bona, ka baka la gore bo—bo bogale bo be bo eba bogale, gomme bo be bo nthipa go tšwa tseleng ye nngwe le ye nngwe. Gomme ka gopola, “Ke eng se ke swanetšego go se dira? Nka kgona go dira eng?”

67 Bjale, go lokile, ba rile, “Go lokile, o swanetše go tšea mahlakori le yo motee goba le yo mongwe. Ge o eya go ya le ba Jesus Name, o swanetše go ba Jesus Name. Gomme ge o eya le

Assemblies of God, o swanetše go tloga go Jesus Name, gomme o be Assemblies of God, goba go ya pele.” E tšile go lefelo moo ke ilego ka swanelwa ke go dira taetšo ya mohuta wo mongwe.

<sup>68</sup> Ke ile ka rapela kudu mosong woo pele ke eya tlase. Ka re, “Modimo, nthuše. Ka baka la gore, fao go na le banna ba babedi ba bagolo; go na le dikete tša bahlankedi. Gomme O nthometše ntle mo ka bodiredi. Gomme ka moka ke bahlanka ba Gago. Gomme a nka lahlela khuetšo ye nnyane ye ke nago nayo go mokgatlo wo motee ge o elwa le wo mongwe wo motee?” Le a bona? “Ke—ke no se kgone go ikwela gabotse ge ke dira seo. Ga ke gopole gore e tla ba thato ya Kriste go nna go se dira.” Gomme ka re, “Modimo, nthuše gomme mphe se sengwe se nka se dirago, goba mphe se sengwe se nka se bolelago.”

<sup>69</sup> Gomme ka gona ke be ke se na le yo motee. Ke be ke no swanela go ema fao, e no ba Morena Jesu le nna, mosong woo.

<sup>70</sup> Go lokile, phenkgišano ye kgolo ya tla godimo. “Ke eng se o yago go se dira? Sefe—sefe—sefe sephetho se o yago go se dira?”

<sup>71</sup> Ka re, “Saka sephetho se šetše se dirilwe. Seo, saka sephetho, ke go ema magareng ga lena bobedi, gomme ke se tšoenne wo mongwe mokgatlo; gomme ka re, ka matsogo go le dikologa bobedi bja lena, ‘Rena re baena.’” Le a bona? Bona, rena re baena. Le a bona? Gomme ka re, “Ke lekile go bala dipuku ka moka tšeo ke bego nka kgona, ka fao se se tlogo, seo se bitšwago ‘taba ye mpsha,’ gomme le ka fao ba go ikaroganya, le ka fao gore o tee yo o thomile ka tsela ye le ka tsela yela.” Gomme ka re, “Ka phegišano magareng ga lena,” ka re, “seo ke selo se se swanago se se robilego mosepelo wa mapentecost, ka letšatši. . . ka morago ga Pentecost. Ba thoma go phegišana magareng ga mongwe le yo mongwe.” Gomme ka re, “Selo se aroganya gape.”

<sup>72</sup> Ka re, “A go na le kgonagalo gore go ka kgonega go ba mmoelanyi magareng ga lena, lena baena? A fao go na le se sengwe seo—seo se kgonago go ema?”

<sup>73</sup> Go lokile, ga se ba ke ba bula melomo ya bona ka seo, ka ba ka la gore e be e le bogale kudu. Le a tseba, e ka ba lesometlhano, masomepedi a mengwaga ya go feta, ka fao e bego e le ka gona, ka baka la sehlopha se setee se be se nno kgaola go tšwa go se sengwe, gomme go be go na le sebakwa kudu ka maatla.

<sup>74</sup> Ka fao ka re, “Go lokile, baena, se se seo ke yago go se dira. Ke ya go. . . Modimo ga se nke a nthoma go ya go kolobetša, le ge go le bjalo. O nthometše go rapelela bana ba Gagwe ba ba babjago.” Ka re, “Ka fao, ke ya go—go rapelela bana ba ba babjago, gomme lena badiredi dirang ya lena kolobetšo,” ka rialo.

75 Ka re, “Bjale ke nyaka go le botšiša se sengwe, go no re le tla kwišiša.” Ka re, “Ngwanešu Ness, bakhwi batho ba Jesus Name, ao a dumela gore ba amogetše Moya wo Mokgethwa ge ba bolela ka maleme gomme ba dira selo se se swanago seo lena ka go Assemblies of God le se dirago?”

A re, “Ka nnete.”

76 Ka re, “Ngwanešu Scism, o a dumela gore Assemblies of God ba na le Moya wo Mokgethwa ge ba bolela ka maleme gomme ba dira selo se se swanago se o se dirilego ka kolobetšo?”

A re, “Ka therešo, ke a dira.”

77 Ka re, “Bjale, Beibele e rile, ‘Modimo o fa bao Moya wo Mokgethwa ba ba Mo obamelago.’ Bjale, ke bo mang ba ba Mo obametšego? Ke bo mang ba ba Mo obametšego? Ke yo mofe wa lena yo a Mo obametšego? Gomme Modimo o le file bobedi Moya wo Mokgethwa, bona.”

78 Ka re, “A o ka bolela, Ngwanešu Scism, gore Ngwanešu Ness ga a na le Moya wo Mokgethwa?”

A re, “Aowa.”

79 Ka re, “A o ka bolela gore Ngwanešu Scism ga a na le Moya wo Mokgethwa?”

80 “Aowa.” Le a bona? Gore bona bobedi ba be ba dumela yo mongwe le yo mongwe o be a na le Moya wo Mokgethwa.

81 Eupša, o a bona, e no se dire kgopolo, baena. Ga e dire kgopolo. Gomme ke kwele, gannyane ka morago go tloga fao...

Ke tla morago go ntlha ya ka mo motsotsong.

82 Ba Finnish baena ka mo, ka morago ga ge ke tlogetše Finland; fao Modimo a re filego, seo ke gopolago, gore o tee wa tše kgolokgolo dikopano tša rena. Kua fao yo monnyane, wa go hwa mošimane a go tsošwa, le dilo tše ntšhi. Ke kopane ka Stockholm, Sweden, le Lewi Pethrus wa kereke Philadelphia kua, yo e lego monna yo mogolo wa Modimo, le kereke ya Philadelphia. Ngwanešu Gordon Lindsay, yeo e lego bjale... ke a nagana. Ga ke kgolwe gore ke wa yona bjale, eupša o be a le wa Assemblies of God.

83 Gomme Assemblies of God ke ye nngwe ya bathekgi ka ditšhelete ba ka ba bagolo, ditšhabatšhabeng. Gomme Foursquare, yeo e bilego mongwathega go tšwa go Assemblies of God, ke ye nngwe ya bathekgi ka ditšhelete baka ba bagolo. Oneness, ditšhabatšhabeng, ke ye nngwe ya bathekgi ka ditšhelete baka ba bagolo. Le a bona? Gomme ke ile ka no tšea leemo leo, feela ke tlogela magale a bogale, gomme ka gona ka tšea leemo, gore nka seke ka tšea leemo ka go le lengwe la mahlakori a ngangano yeo. Go fihla ge re kgona go bona gore

re banešu, gomme ra tla mmogo, gomme ka gona re tla—re tla ka moka ra bona ntlha ya go swana thwi fao, gore re tla go, morero le maikemišetšo a go dira bjalo.

<sup>84</sup> Gomme le —le swanetše go leka wa lena morero le maikemišetšo, pele. Pele, hwetšang thato ya Modimo; gomme ka gona le hwetše maikemišetšo; gomme ka gona le kang morero gomme le bone ge morero wa lena e le wo o lokilego. Ka gona, bjalo ka ge Jesu a boletše go Mareka 11:24, “Ge o ka re go thaba ye, ‘šutha,’ gomme wa se dikadike mo pelong ya gago.” Eupša ge feela o sa na le tikatiko ka pelong, e ka ba ke thato ya Modimo, goba morero wa gago goba maikemišetšo a gago a fošagetše, e ya go šutha bjang? Eupša ge o tseba gore morero wa gagwe ke wa therešo, gomme ke thato ya Modimo, gomme maikemišetšo a gago ke a therešo, e swanetše go šutha. Seo ke moka, goba Modimo o boletše se sengwe sa go fošagala.

<sup>85</sup> Ke lona lebaka leo, ge ke eya sefaleng, ka dikerekeng, ga go le o tee yo a kilego a nkwa ke bolela dilo tšeo sefaleng, ditaba tšeo. Ke nno di tlogela di nnoši. Bona, seo ke se tšwa go lena banna. Le a bona? Ke mo go le thuša go winela meoya go Kriste, ka mpho ye Kgethwa, le a bona. Le a bona? Ga e dire phapano ye e rilego. . . . Le dira kolobetšo ya lena. Eupša ka gona ge e etla. . . .

<sup>86</sup> Go le bjalo, ke be ke bitšwa se sengwe le se sengwe. Ke be ke bitšwa, ga ke tsebe gore ga kae, kae kapa kae go tloga go—go “apara mmele nameng ga morwa wa Modimo,” go ba—go ba “diabolo.” Seo ke therešo, se sengwe le se sengwe. Eupša, ka morago ga yona ka moka, ke nna ngwanabolena, modudi wa gabolena wa Mmušo wa Modimo; ke šoma le lena ka moka, Mmušong. Gomme seo ke therešo.

<sup>87</sup> Bjale ke tla, ge yohle e lokile, gomme le nagana gore re na le nako ye e lekanego, ke rata go le botša ka fao re boletšego seo. A e ka ba go loka ka moka, baena, lebaka la motsotso? [Modiredi o re, “Tšwela pele. Therešo.”—Mor.] Ngwanešu, Ngwanešu Ness le bona. . . . Tšohle di lokile. Gomme e ka no ba mo go nnyane fao go ka go thušago. Ke tla le thuša go kwišiša, ka mokgwa wo.

<sup>88</sup> Ke ngwadile fase, mo, tše dingwe tša dilo tše ke di elelwago. E tšere go tloga fao. Gomme ka gona ba mpotšiša, seo ke bego ke se dumela ka “boraro,” a ke be ke dumela gore gobe go na le “boraro” bja Modimo?

<sup>89</sup> Bjale, baena, ge re batamela se, ke a tshepha gore, ge sekhwi se fedile, gore re tla ba ba swanago banešu bao re bego re le bona nakong ye telele ka moka. Le a bona? Eupša ke a kwa gore ke e kolota go lena, ka baka la gore batho ba lena ba tla dikopanong tša ka, gomme ka nnete ke be nka se nyake go romela yo motee wa bona go tloga, a forilwe.

90 Gomme ke be dinakong ka moka ke botša batho bao ba nngwalelago dipotšišo, ka ntle ga seo ke se rerago sefaleng. . . Gomme šo mongwaledi waka, le go ya pele. Ge ba mpotšiša potšišo, “Go reng ka *se*, goba go reng ka *sela*?”

91 Ke be ke ba botša, “Botšišang modiša wa lena, bona. Ka baka, la gore ge a kgonne go le hlahla go fihla mo, go fihlella le amogetše Moya wo Mokgethwa, o tla le tšea go ya pele, le a bona. Le a bona, le botšiša modiša wa lena.” Ka baka la gore, dilo tše nnyane bjalo ka tšeo di hlola tlhakahlakano, gomme ka fao ke tloga go tšwa go yona, le a bona.

92 Bjale, gomme ke be ke bolela gore ke be ke le—ke le molwantšhi wa mekgatlo. Bjale, ga ke sa le yena. Ke nagana mekgatlo e a makatša, eupša ge tshepedišo ya mekgatlo wa gago e tšena tshenyegong, seo ke se ke lego kgahlanong naso. Le a bona? Go sa kgathalege ge e ba ke botee, goba—goba ke boraro, goba e ka eng se e lego sona, tshepedišo; gore ge o fihla lefelong, bjale wena. . . gomme o re, “Rena re Assemblies of God.”

“Go lokile, ke mang yola go kgabola seterata?”

93 “Oo, yola moena wa rena. Ba—ba bitšwa United Pentecostal.”

“Go lokile, ke mang yola ka kua?”

94 “Oo, yola ke wa Foursquare moena. Oo, re baena ba go makatša. Re na le kopanelo ye kgolo, yo mongwe le yo mongwe.”

“Oo, lena ka moka le dumela selo sa go swana?”

“Oo, eye, re a dumela.”

“Bjale, go lokile, ke eng se se le dirago ka tsela ye?”

95 “Go lokile, *ba* baena ba kolobetša ka *ye* tsela. Gomme *ba* ba kolobetša ka *ye* tsela, lebetše go tloga go rena. Gomme *ba* ba kolobtsa. . .”

96 Go swana le ka Afrika Borwa kua, banešu, re kitima godimo ga seo. Ba ile ba mpotšiša. Se setee sehlopha se kolobetša ga raro, sefahlego pele. Gomme yo mongwe gape o kolobetša ga raro, sefahlego go ya morago. Gomme ba re. . . ka re, “Ke kae mo le hwetšago seo?”

97 Yo motee a re, “Ge A ehwa, Beibele e re O ile a kobegela go ya pele,” gomme a re, “ka fao re swanetše go ba kobela pele.”

98 Gomme ka re, “Go lokile,” go sehlopha se sengwe, “le dirile. . . Go reng ka lena?”

Ba re, “A le kile la boloka monna ka sefahlego sa gagwe se thulamile?”

99 Go lokile, gomme a le a tseba gore ke eng? Ba ikarogantše ka bobona gomme ba dira dihlopha tše pedi, mekgatlo ye mebedi. Oo, mogau, baena! Seo e no ba se Diabolo a se nyakago. Seo e no ba seo a se nyakago. Eye. Ikhwetšeng. . .



<sup>100</sup> Bjale, le a bona, ga se Apostolic Faith Mission, goba—goba gona—gona ke Pentecostal Assemblies, ka lehlakoring le lengwe. Ga se seo. Go na le banna ba gabotse ka go dihlopha mmogo, go swana le ba mo. Eupša, le a bona, ke tshepedišo ya selo.

<sup>101</sup> E no swana le Katoliki, bjalo ka ge ke be ke fela ke bolela. Ge e le Mokatoliki, gomme a tshephetše go Kriste ka phološo, o phološitšwe. Ka nnete, seo ke therešo. Ge a tshephetše go kereke, o timetše. Gomme yo mongwe le yo mongwe wa lena baena ba pentecostal le a tseba, ge re lebeletše kereke ya Pentecostal go phološa rena, “re, magareng ga banna, ba go šokiša kudu,” seo ke therešo, ka baka la gore re lahlegile. Seo ke therešo.

<sup>102</sup> Eupša ge re lebeletše go Jesu Kriste, gona re tla phološwa, “ka tumelo ya gago,” (eng?) mošomo wo o feditšwego. Gomme dilo tše tše nnyane tša go šoma, le maswao, ga se dire phapano ye kgolo.

<sup>103</sup> Bjale, ka re go Ngwanešu Scism, go . . . le Ngwanešu Ness, “Go araba potšišo ya lena,” ka re, “bjale, ga ke tšee e ka ba lefe lehlakori le lena baena. Gomme ke a tseba, ge feela le sa ngangana, lena mmogo le phošong. Le a bona? Ka baka la gore, nka eupša ka ba phošong ka thuto ya ka, gomme ke be therešong ka pelong ya ka, go feta go ba therešong ka thuto ya ka, gomme ke be phošong ka pelong yaka.” Le a bona? Ka re, “Ka morago ga tšohle, ke seemo sa pelo ya gago.”

<sup>104</sup> Gomme ka dira seo prakathise, go tseba se: gore, ge monna, go se na le taba seo a se dirago, le gore o fapana ga kae, le seo a se bolelago ka nna; ge ka pelong yaka, e sego go no tšwa modirong, eupša go tšwa pelong ya ka ke tla kgona go rata monna yoo ka fao ke ratago yo mongwe gape, ka gona ke a tseba go na le se sengwe se se fošagetšego ka mo, bona. Seo ke therešo, ka baka la gore, ga—ga . . . na le molato ge a . . .

<sup>105</sup> Ngwanešu yo monnyane o atla, e sego telele go fetilego, yo monnyane ngwanešu wa Church of Christ. Gomme, oo, o ile a ema mola, gomme a re, “Yo moisa ke diabololo.” Le a bona? A re, “O bolela ka Moya wo Mokgethwa.” A re, “Ga go na le selo se se bjalo. Ba, go lokile, ke feela ba lesomepedi baapastola ba ba go amogela Moya wo Mokgethwa. Gomme—gomme phodišo Kgethwa e be e filwe feela bao ba lesomepedi baapostola.” Gomme a tšwelapele, e ka ba seripa sa iri.

<sup>106</sup> Gomme ka re, “Feela sebakana, ngwanešu. Ke nagana gore o swanetše go mpha feela nakwana ke šireletše Se, bona.” Ka re, “Wena o rile o boletše fao Beibele e boletšego, gomme o homotše fao E bego e homotše.”

Gomme a re, “Re a dira.”

107 Ka re, “Bjale, o rile go bile feela baapostola ba lesomepedi ba amogetšego Moya wo Mokgethwa. Beibele e rile, ‘Go be go le lekgolo le masompedi ka phapušing ya ka godimo ge Moya wo Mokgethwa o ewa, basadi le bohle.’ A ka tshwenyega go mpotša, a o nagana gore Paulo o be a se na le Moya wo Mokgethwa? Gomme o O amogetše nako ye telele ka morago ga fao, o a bona. Gomme o rile mpho ya go fodiša e be e filwe feela baapostola ba lesompedi. Gomme Stefano o ile tlase, matšatši a se makae ka morago, gomme o be a se yo mongwe wa ba lesomepedi. O be a se le ge e ka ba moreri. O be a le letikone, gomme a ya tlase Samaria gomme a rakela ntle bodiabolo.” Ka re, “Oo, ngwanešu!” E be e hometše kudu thwi mo, fao a bego a swanetše go e boloka.

108 Gomme ka morago ga ge e fedile, “Eupša,” ka re, “ke a go lebalela ge o mpitša diabolo, ka baka la gore o be o sa re seo.”

109 Gomme ka gona ge a feditše, a tla godimo. A re, “Go na le selo setee nka kgonago go se bolela. O na le Moya wa Kriste.”

110 Ka re, “Bjale, ngwanešu, ke sefe se ke lego sona, diabolo go ba wa Kriste?” Le a bona? Le a bona?

111 Eupša ke a le botša, bona, ka baka la gore monna, o be a ka bolela gore ke be ke mo rata; go se na le taba, o be a sa dumellane, gomme gampe a sa dumellane gomme a gagoganyana. O . . .

112 Ke nna motsomi, gomme le diphoofolo tša lešoka, bophelo bjaka ka moka. Gomme batho ba rile, “Bjang. . .” Yela nako ge ke ile ka bolaya bere yela, ka thipa, bona. Ba re, “A o be o sa e boife?”

113 Ka re, “Aowa. Ge nkabe ke be ke e boifa, nkabe e bolaile nna, le a bona.”

114 Eupša, bona, o ka se kgone—o ka se kgone go di fora. Di a tseba ge e ba o a di boifa, goba aowa. Ge o boifa pere, gomme lebelele gore pere e tla dira eng, e tla go gata. Le a bona? Ka fao ge o boifa. . . O ka se kgone go e fora. O swanetše ka nnete o be le yona.

Gomme ke ka tsela yeo go lego ka Sathane.

115 Ke ka tsela ye go lego magareng ga banna. O swanetše go rata banna. O ka seke wa no e fora. O swanetše go ba le lona, goba mebala ya gago e tla laetša mo gongwe, bona. Seo ke therešo. O swanetše ka nnete o rate batho, gomme ba a tseba o a ba rata. Bona, go na le se sengwe ka lona.

116 Gomme monna bjale, o beditše mohumagadi waka, matšatši a se makae a go feta, gomme a re, “A na Ngwanešu Branham o fao?”

A re, “Aowa.”

117 A re, “Go lokile, selo se tee ke swanetše go se bolela. Ga ke dumellane le yena, ka thuto bomodimo, eupša ke re ke mohlanka wa Kriste.”

118 Go lokile, ka gona, gomme ka gona pele ke tloga, a romela lengwalo go nna, gomme a re, “Ke tla godimo, ka pela ge o bowa morago. Ke nyaka kolobetšo yela ya Moya wo Mokgethwa yeo o bolelago ka yona.”

119 Ka fao, le a bona, feela kae ge o ka ba . . . Ge ke be nka ba le maikutlo ao, a gore, “Ka baka la eng, ga go na le selo go wena. Ya go tšofala ya gago kereke ya leina ga se ya loka, gomme—gomme ka moka lena batho ba Church of Christ ga la loka. Ga se la loka. Lena, lena le bo diabololo.” Nka be ke se kake ka thopa monna yoo. Gomme ge nka be ke ile ka mmotša gore ke mo ratile, gomme ke sa e re ka pelong yaka, nka be a ile a tseba bokaone. Ke ka moka seo se lego go lona. O swanetše go e ra ka pelong ya gago.

120 Gomme ke bošego bjola ge ke sepelela godimo ga sefala sela, ka fase ga tlholo yela, bona. Ga ke sa gopola ka yona. Ge ke no ja dijo go tšwa nakong ya matena; gomme ka ikuna ka rapela, gomme ka dula ka kamoreng. Ka baka la gore, O ntshephišitše gore O tla e dira. Gomme ka fao ke ya ke se na le morithi wa go kamaka, ka baka la gore O tshephišitše gore O tla e dira. Ka fao, bona, ya ka . . . ke a tseba a morero waka ke (eng?), maikemisetšo a ka ke (eng?), go tšwetšapele Mmušo wa Modimo.

121 Ge monna a eya ka tsela *ye, yela* tsela, efe goba efe kereke ye a eyago; ge feela a etla go Kriste, ga se tshwenye go nna. Gomme se ka pelong ya ka. Le a bona? Gomme ga go molato, ge a eya go tšoenaga Church of Christ, seo se no ba se lokile. Seo se gabotse. Ge a . . . Efe kereke ye a e tšoenago, ga se molato go nna. Eupša ge feela ke thopetše moya wa gagwe go Kriste, ke selo sa mmakgonthe.

122 Ka fao ka re, “Ngwanešu Ness, e sego go fapana . . .” Bjale ke ya go . . . A go lokile go šomiša *se*, ngwanešu? [Ngwanešu o re, “Nnete.”—Mor.] Ka re, “Ke rata go bolela gomme ke hlatholle.” Gomme, ka go se, nka no re go lena baena mo. Bjale, o seke wa bolela se magareng ga diphuthego tša gago. Gomme ge o ka dira, gomme wa ntirela mongetla, e no—e no—e no ntumella go no ba ngwaneno, bona. Gomme ke, gomme ge—ge ke le phošo, gona o ntebalele. Eupša ke nyaka go go hlatollela, ka gore go na le dihlopha tše bobedi di dutše mo mosong wo, tša bobedi Oneness le ma—ma Assemblies, le bona, gomme le matrinitarian tumelong.

123 Bjale ke nyaka go dira setatamente se. Ke nyaka gore ke a dumela mahlakori ka bobedi a phošo, ge feela ba sa phegišana yo mongwe le yo mongwe, ka baka la gore morero wa bona o phošo. Gomme ge feela merero wa gago o le phošo; ga go

kgathalege gore boikemišetšo bja gago ke bofe, eupša merero go boikemišetšo a o ke phošo, ka gona a ka seke a be a šoma. Seo ke therešo.

<sup>124</sup> Bjale, batho ba bangwe ba rile, “Ngwanešu Branham, ke wena wa Jesus Only.” Ke rata go bolela gore seo ke phošo. Ga se nna Jesus Only.

<sup>125</sup> Yo mongwe o re, “Ngwanešu Branham, a ke wena letrinitarian?” Aowa, mohlomphegi. Ga se nna letrinitarian. Ke nna Mokriste. Le a bona? Nna—nna—nna ga ke. . . Lentšu trinitarian ga le bile ga le bolelwe ka Beibeleng, lentšu “trinity.” Gomme ga ke dumele gore go na le ba bararo ba go ikema Badimo.

<sup>126</sup> Ke dumela gore go na le Modimo o tee ka diofising tše tharo; Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa. Ke ka baka leo tlwa re romilwego go kolobetša Leineng la Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa. Ke a dumela gore ke Modimo a ipoetša, a etla fase.

<sup>127</sup> Bjale, Modimo, ge la mathomo A tšwelela go monna, O be a le ka sebopego sa Pilara ya Mollo. Le dumela seo, a ga le? Yena. . . Yo mongwe le yo mongwe mmadi wa Beibele yo a tsebago gore Pilara ya Mollo yeo e bego e le leganateng e be e le Logos, gore yoo e be e le Morongwa wa Kgwerano, yoo e bego e le Kriste.

<sup>128</sup> Ka baka la gore, O rile. . . ?. . . Ke a dumela ke Mokgethwa Johanne 6 fao, O rile, “Pele Abrahamana a e ba gona” o rile, “KE MOBAGONA.” O be a le “MOBAGONA.”

<sup>129</sup> Ka fao, yoo e be e le Modimo, mokgethwa; le ge monna a be a ka kgwatha thaba, o swanetše go bolawa, bona. Tšohle gabotse. Bjale, yena yo a swanago Modimo o be a leka go iperekela ka Boyena morago ka go sebopiwa sa Gagwe seo A bego a se bopile. Bjale, O be a sa kgone go tla kgauswi le bona, ka baka la gore ba be ba tletše sebe, gomme madi a dipudi le dinku ga se nke a tšea sebe go se tloša. Re tseba seo. A ile a no khupetša sebe.

<sup>130</sup> Bjale, eupša ka gona yena yo a swanago Modimo yo e bego e le Pilara ya Mollo, O bile nama, ka Morwa wa Gagwe, gomme a dula ka mmeleng wo o bitšwago Morena Jesu Kriste. Beibele e rile, “Ka go Yena go dula botlalo bja Bomodimo ka lebopo la mmele.” Gomme Jesu o rile ka go. . . Go lokile, go wa Pele Timothi 3:16, “Ka go se ganetšege, sephiri ke se segolo sa bomodimo.” Gomme ge ba ka se bitša se segolo, ka baka la eng, ke eng seo rena re bego re ka se dira, bona? “Se segolo sephiri sa Modimo, ka gore Modimo o bonagetše nameng, gomme a bonwa ke barongwa, gomme a amogelwa Letagong,” le go ya pele. Bjale, gomme O rile mo go Mokgethwa Johanne 14, go Thomas, “Ge o bone Nna, o bone Tate. Gomme ke ka baka le eng wena o re, ‘Re laetše Tate?’” Beibele e rile, gore, “Modimo o be a le ka go Kriste, a boelanya lefase go Yena.”

131 Bjale, Modimo a ka se kgone go ba batho ba bararo, Badimo ba bararo. Le Jesu a ka se kgone go ba wa Gagwe Tate Mong, ka mo go tee. Le a bona? Ka fao, le a bona, e di dira tšohle go ba phošo kudu.

132 Bjale, gomme bjale ge o ka no elahloko, ga go nale lefelo. . . Ge re na le Badimo ba bararo, re bahetene. Bjale, re tseba seo.

133 Go swana le Mojuda o ile a re go nna nako ye nngwe, ge ke be ke bolela le yena, a re, “Ke ofe wa bona e lego Modimo wa gago? Ke ofe e lego Modimo wa gago; Tate, Morwa, goba Moya wo Mokgethwa? Ke ofe e lego wa gago?”

Gomme ka re, “Ka baka la eng, ga go na le Badimo ba bararo.”

134 A re, “O ka se ripe—ripe Modimo ka diripa tše tharo gomme wa Mo fa Mojuda.”

Ka re, “Aowa, mohlomphegi.” Ka re. . .

135 Ge John Rhyn a fodišitšwe bofofu, kua Fort Wayne, le a tseba; gomme rabi tletlolo mo Mishawa-. . . goba Fort. . . Benton Harbor. O rile, “O ka se ripe Modimo ka diripa tše tharo gomme wa Mo fa Mojuda.”

136 Ka re, “Nnete aowa. Ga ke.” Ka re, “Rabi, a go ka ba bothata go wena go dumela baporofeta?”

A re, “Aowa.”

137 Ka re, “Go Jesaya 9:6, o be a bolela ka mang, ‘Re tswaletšwe Ngwana, re filwe Morwa, o bitšwa Moeletši, Modimo yo Maatla, Kgoši ya Kagišo?’”

A re, “Yoo e be e le Mesia.”

Ka re, “Gona, rabi, ke setswalle sefe se Mesia a tla bago naso go Modimo?”

A re, “O tla ba Modimo.”

138 “Seo ke se ke bego ke se nagana.” Le a bona? Bjale, le a bona, seo ke tlwa therešo. Seo ke se A lego sona. Gomme ka fao ka re, “Mpotše bjale ke kae fao Jesu a feitšego go phethagatša tlwa seo baporofeta ba rilego O tla se dira.” Gomme a thoma go lla gomme a sepela go dikologa. Ka re, “Ka Yoo, John Rhyn o na le pono ya gagwe.” Le a bona?

Gomme a re, “A go be kgole go tloga go Modimo a na le morwa!”

139 Ka re, “Yo mogolo Jehofa o okametše mosadi, bjalo ka ge moporofeta a rile O tla dira, gomme a hlola sele ya Madi. Gomme ka ye ya Madi sele ke fao go tšwago pele mmele wa Kriste.”

140 “Lebelela, ka Tastamenteng ye Taala, Rabi,” ka re, “ge monna a be a eya go dira moneelo, o be a tšea kwana. O be a

tseba gore o robile melao ya Modimo, ka fao a tšea kwana. A ipolela dibe tša gagwe, gomme kwana ye e be e bolawa. Mola tša . . . tša gagwe diatla di le godimo ga kwana; boipolelo bja gagwe o be a tseba gore o be a swanetše go hwela sebe sa gagwe, eupša kwana e be e tšea lefelo la gagwe. Gomme sele ya madi e be e robja; gomme a swara kwana ye nnyane ka seatla sa gagwe go fihla a ekwa bophelwana bjo bonnyane bja yona bo eya ka ntle ga yona, gomme e tsetallela ntle. Ka gona moprista, therešo, o be a lahlela madi godimo ga—godimo ga mollo, aletare ya mphiri ya kahlolo.”

141 Ka gona ka re, “Monna yoo, nako yeo, o ile a ya ka ntle ga fao, a tseba gore kwana e tšere lefelo la gagwe, eupša o ile ka ntle le tumo ye e swanago ye a bego a na le yona ge a tsena ka gare, bona, ka baka la gore e be e sa kgone go tšea sebe ya se tloša. Bona? Eupša, ka gona, molato wo, ‘Morapedi a hlatswitšwego gatee, ga a sa na le letswalo la sebe.’ Fao, fao go be go na le moneelo wo o dirwago ngwaga ka ngwaga. Eupša,” ka re, “bjale go na le nako ye, ‘morapedi a hlatswitšwego gatee, ga a sa na le letswalo la sebe.’ Ka baka la gore . . .”

142 “Lebella, Rabi. Ka gare ga hemotlopin, bjola bjo bonnyane bophelo bjoo bo thomago ka seleng, bjo bo tšwago bonneng, go ya mosading. Gomme o tšweletša lee; eupša, sethole se kgona go bea lee, eupša ge e se ya ke e eba le nonyana ya pholo, le ka se ke la ba la phaphaša.”

143 Gomme ka re, “Ka gona Modimo, yo mogologolo yo a tletšego nako le sebaka, o tllile fase go peu ye nnyane go popelo ya mosadi.” Gomme ka gona ka re, “Ge re phološwa lehono . . . Jesu e be e se Mojuda goba Montle, ka baka la gore lee le tšweleleditše feela nama. Madi a be a na le Bophelo. Ka fao rena—rena re . . . Beibele e rile, ‘Re phološitšwe ka Madi a Modimo.’ Bona, O be e se Mojuda goba Montle; O be a le Modimo. Ka fao, ge re etla go aletare gomme re bea matsogo a rena, ka tumelo, godimo ga hlogo ya Gagwe, gomme re kwa go kgeiga le bohloko mo Khalibari, gomme ra ipolela dibe tša rena, gore re phošo, gomme O hwile sebakeng sa rena!”

144 “Ka gona, le a bona,” ka re, “madi a kwana yeo a be a ka se kgone go tla morago godimo ga se, madi ao . . . Sele e thubilwe, gomme bophelo bjo bja go tlemollwa, ge go thubja sele ye ya madi a kwana, bo be bo sa kgone go tla morago godimo ga morapedi, ka baka la gore e be e le bophelo bja phoofolo, gomme bo be bo sa kgone go amana le bophelo bja motho.”

145 “Eupša ka ye nako, ge sele yela ya Madi e thubja, e be e sa no ba monna. Bjoo e be e le Bophelo bja Modimo, bo lokollwa. Gomme ge morapedi a bea diatla tša gagwe, ka tumelo, godimo ga Morwa wa Modimo, gomme a bolela dibe tša gagwe; e sego bophelo bja yo mongwe monna, eupša Bophelo bja Modimo bo tla morago ka go monna yo, bjoo e lego Bophelo bjo bo

sa Felego. Lentšu *Zoe*, leo le hlathollwago ‘Bophelo’ bja Yena Modimo. Gomme O rila O tla re fa *Zoe*, Bophelo bjo bo sa Felego, gomme bjale re barwa le barwedi ba Modimo. Fao ke wena.”

<sup>146</sup> Ka re, “Bjale seo ke eng? Ke Modimo, a ipoeditše. O tlile, pele; ‘ga go monna yo a bego a kgona go Mo kgwatha’ ka baka la gore monna o be a dirile sebe. Ka gona O be a etla fase ka mmeleng, ‘gore a tle a latswe sebe...go tšea sebe.’ Bona, Yena, se le tee selo se Modimo a bego a kgona go se dira, go ba moloki, e be e le go se dira ka tsela yeo.”

<sup>147</sup> Go fa mohlala, go bjang ge ke be nka ba le taolo ya batheeletši ba mosong wo, go swana le ge Modimo a bile le yona godimo ga moloko wa batho, gomme ka re, “Wa mathomo monna yo a lebelelago go kota yela, o a hwa,” gomme Tommy Hicks a e lebelela? Bjale, go fa mohlala, ke tšea Carl-... “Ngwanešu Carlson, o a mo hwela.” Seo e be e ka se be toka. Ke re, “Leo, o mongwaledi wa ka; o a mo hwela.” Seo e be e ka se be toka. “Billy Paul, morwa waka, o a mo hwela.” Seo ga se toka. Tsela e nnoši nka bago toka, ke go tšea lefelo la gagwe ka bonna.

<sup>148</sup> Gomme ke seo Modimo a se dirilego. Yena, Modimo, ke Moya. Gomme O hlotše...O, O fetotše leemo la Gagwe. E swanetše go itia, go batho, go nagana ka Jehofa yo monnyane. O be a ka kgona go tla, e le monna a godile-go tla, eupša A tla ka legopong, godimo ga mkgobo wa manyora. Yo Monnyane Jehofa, a lla bjalo ka lesea. Yo Monnyane Jehofa, a bapala bjalo ka mošimane. Yo Monnyane Jehofa, mmetli, bjalo ka monna mošomi. Yo Monnyane Jehofa, mengwageng ya mahlalagadi. Jehofa, a lekeletše magareng ga magodimo le lefase, a na le dihuba tša matagwa a go tagwa le mare a masole godimo ga sefahlego sa Gagwe. Jehofa, a hwela bana ba Gagwe. Jehofa, a ehwa, gore a rekolle; e sego yo mongwe motho, Modimo ka Boyena! Bona, Modimo, yeo e be e le ofisi ya Gagwe. Ka baka la eng? O leka go boela morago go pelo ya banna.

<sup>149</sup> Bjale, re be re sa kgone go Mo kgwatha, *Kua*. Mo, re Mo phopholetitše ka diatla tša rena. Bjale ke eng se A se dirilego, ka go neelana ka mmele wola? O tlile ya ba Jehofa *ka go rena*. Rena re dikarolo tša Gagwe. Ka Letšatši la Pentecost, Pilara ya Mollo e phatlogane ka Boyona, gomme maleme a Mollo a dula godimo ga yo mongwe le yo mongwe, a laetša gore Modimo o be a ikaroganyana ka Boyena magareng ga Kereke ya Gagwe.

<sup>150</sup> Ka gona, baena, ge re no kgona go tla mmogo, gomme ra tliša Woo mmogo! Ka gona re na le Jehofa ka batlalo, ge re etla mmogo. Eupša re ka kgona bjang, ge yo motee *yo* a bolela ka maleme gomme a hwetša kolobetšo, yo motee *yo*; gomme a bolokile malakabe *a* a Mollo ka mo, gomme o tee *yo*? A re O beeng mmogo.



<sup>151</sup> Ge Modimo, ka Letsatši la Pentecost, a etla fase, gomme Beibele e rile, “Maleme a Mollo a dutše godimo ga yo mongwe le yo mongwe wa bona.” Gomme ba... “Maleme, bjalo ka Mollo,” malakabe. E be e le Pilara yela ya Mollo e ikaroganyana ka Boyona gomme e ikabaganya ka Boyona, magareng ga batho, gore re tle re be baena. “Ka leo letsatši le tla tseba gore ke ka go Tate, Tate ka go Nna; Nna ka go Yena, gomme lena ka go Nna.” Gomme rena, rena re batee. Rena re batee, e sego go arogana.

<sup>152</sup> Bjale, Jehofa Modimo, godimo *Mo*, o be a sa kgone go kgwatha moloko wa batho, ka baka la molao wa Gagwe Mong wa bokgethwa; Jehofa Modimo o bile sebe sebakeng sa rena, gomme a patella poreisi; gore yo a swanago Jehofa Modimo a tle a kgone go tla gomme a phele ka *gare* ga rena. Modimo ka *godimo* ga rena; Modimo o *nale* rena; Modimo ka *gare* ga rena. E sego Badimo ba bararo; Modimo o tee! Diprofesa di gafa, di leka go E gopodišiša. Ke—ke kutollo. E swanetše go utollwa go wena.

<sup>153</sup> Bjale, bjale, ge e etla go kolobetšo, bjale, batho ba bantšhi... Bjale, o swanetše go dira seo, baena. Goba, go swana le ka fao ke boditšego Ngwanešu Scism le Ngwanešu Ness, gore ge le... Ng—ng nganišano e tšile godimo. Gomme yo mongwe, bontšhi bja lena barutegi mo le lekane go feta nna; eupša ke dirile go ithuta kudu ka thuto ye. Gomme ke badile Pre-Nicene Fathers, Nicene Council, le ka moka bora histori, le go ya pele.

<sup>154</sup> Taba e tšile godimo ka Nicene Council. Bobedi mahlakori a ile peung; ge kereke ya Katoliki e tšea lehlakore le legolo la botrinitarian, gomme ye nngwe e eya go botee, gomme bobedi mahlakori a a wetše ka ntle. Tlwa therešo, ka baka la gore monna o bile le se sengwe se a se dirago ka go yona.

<sup>155</sup> Le swanetše go lesa Modimo a e dire, gomme ga go hlokege go rena go leka go e naganela. A re beng banešu. A re nong go ya pele gomme re dumelele Modimo go dira selo se A yago go se dira. Ge E le wa ka go sa felego gomme a tseba dilo ka moka, gomme a boletše pele bofelo go tloga mathomong, re ka kgona go dira le ge e ka ba eng ka sona? Eno tšwela pele o sepela. Yeo ke tšela. Dula ka setepeng, bjalo ka ge ke boletše bošego bja go feta, ka Joshua wa rena yo mogolo.

<sup>156</sup> Bjale lebelelang, ge go na le Badimo ba bararo... ke no nyaka go le laetša gore ke nyefolo bjang se. Ge e ba go Badimo ba bararo, gona Jesu e be e le Yena ka Boyena Tat... Jesu o be a ka se kgone go ba a bile Yena Tatagwe ka Boyena, e le o tee. Gomme, ge e ba go na le ba bararo, O be a se a belegwa ka tswalo ya kgarebe. Bjale ke ba bakae... [Ngwanešu Branham o a laetša, o šomiša dilo tše tharo.—Mor.] Ke ya gore *yo* ke Modimo Tate; gomme *yo* ke Modimo Morwa; gomme *yo* ke Modimo Moya wo Mokgethwa.

<sup>157</sup> Bjale, go lena baena ba go fapana mo, nke le hlokomeleng se motsotso feela gomme le tla bona seo ke lekago go se šupa. Ke rapela gore Modimo o tla le dira gore le se bone. Bjale, lebelelang, lena mmogo le dumela selo seo se swanago, eupša Diabolo o nno tsena magareng ga lena gomme a le pšhatlaganya ka yona. E no ba tlwa selo se se swanago, gomme ke tla e netefatša go lena, ka thušo ya Modimo, le ka Beibele ya Modimo. Ge e se Beibele, gona le seke la e amogela. Seo ke therešo.

<sup>158</sup> Eupša bjale lebelelang. [Ngwanešu Branham o a laetša, o šomiša dilo tše tharo.—Mor.] Yo ke (eng?) Modimo Tate; yo ke Modimo Morwa; yo ke Modimo Moya wo Mokgethwa. Go lokile, bjale, a re eme bjale feela motsotso, re beile bao ba bararo ntle mola; Modimo Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.

<sup>159</sup> Oo, ga—ga ke ye go ba le nako go dira se. Ke. . . [Baena ba re, “Eya pele! Eya pele!”—Mor.] Eupša, bona, go lokile, ke tla hlagenela ka pela ka fao ke kgonago. Ntshwareleng, baena baka, eupša ga—ga—ga se nke ke eya go bolela le lena, gomme ke—ke nyaka go dira se.

<sup>160</sup> Gomme ka gona, lebelelang; Modimo Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa. Bjale, ke Mang yo e bego e le Tatago Jesu Kriste? Modimo e be e le Tatago Jesu Kriste. Ka moka re dumela seo. A seo ke ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Tšohle di gabotse.

<sup>161</sup> Bjale, ge re tšea Mateo 28:19, ge Jesu a rile, “Eyang ka gona, le rute ditšhaba tšohle, le ba kolobetšeng Leineng la Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.” Lesome la matšatši ka morago ga fao, Petro a re, “Sokologang, gomme le kolobetšwe Leineng la Morena Jesu Kriste.” Fao go na le thulano ya thwi mo gongwe. Bjale, a re seke. . . fao go na le. . .

<sup>162</sup> Yo mongwe le yo mongwe o pakile, le dilo. Še e mo. Še tumelo yaka, gomme ke nno ikala ntle pele ga lena, baena. Ga ke bolele se ka ntle diphulphithing; e tšwa go lena. Eupša ke nyaka go le laetša se ke se bonago ka mahlakoring ka moka, ka fao Moya wo Mokgethwa o e utolle go lena, bona.

<sup>163</sup> Bjale, Mateo 28:19, gomme ge—ge Mateo 28:19 e thulana le Ditiro 2:38, gona go na le thulano ka Beibeleng, gomme ga E swanele pampiri ye E ngwadilwego godimo ga yona.

<sup>164</sup> Bjale ge le ka elahloko ka go Mateo 16 tema, Jesu o file Petro kutollo, gomme a mo fa dinotlelo.

<sup>165</sup> Bjale, gopolang, Beibele ga e utollwe ke thutabomodimo ya lenaneo la madirwa—ke monna. Ga e bjalo. Ke kutollo.

<sup>166</sup> E be e le kutollo, sa mathomo. Ka baka la eng Abele a neetše go Modimo sehlabelo se sekaone kudu go phala Kaine? “Se be se utolotšwe go yena,” gore e be e se diperekisi, le diapola, le dinamone, le diapola. Ge diapola di ka dira gore

basadi ba lemoge gore ba a ponoka, bokaone re fete diapola gape, banešu. A ga le gopole bjalo? Bjale, seo, se kwagala e le mahlapa, eupša ga ke bolele go ra seo. Eupša, e be e se diapola. Aowa, mohlomphegi. Bjale, gomme ge go le bjalo, gona, “E utolotšwe go Abele,” gore o be a le madi a tatagwe. Ka fao a neela madi, ka baka la gore e be e le kutollo. Selo sohle se agilwe godimo ga seo.

<sup>167</sup> Bjale lebelelang, a šo wa go se tsebe selo morei wa dihlapa, a se na le thuto ye e lekanego. . . Beibele e rile o be a sa tsebe selo gomme a se a rutega. Eupša o be a eme fale, gomme Jesu a botšiša potšišo, “Le re nna Morwa motho ke mang?”

<sup>168</sup> “Yo mongwe o rile, ka baka la eng, Wena—Wena o ‘Moshe.’ Ba re O ‘Moshe.’ Ke mang ba re, o re. . . ba re, gomme yo mongwe o rile, ka baka la eng, Ke wena ‘Jeremia, goba baporofeta,’ gomme *se, seo, goba se sengwe.*”

<sup>169</sup> Yena a re, “Yeo ga se potšišo. Ke a *le* botšiša. Le re ke Nna mang?”

<sup>170</sup> Gomme Petro a dula therešong ntle, gomme a re, “Wena o Morwa wa Modimo.”

<sup>171</sup> Gomme A re, “O wa lehlogonolo wena, Simon, morwa Jona.” Bjale hlokomela. “Nama le madi ga tša utolla se go wena, eupša Tate Waka yo a lego Legodimong.” Le a bona?

<sup>172</sup> Bjale hlokomela, bjale, kereke ya Katoliki e re O agile Kereke godimo ga Petro. Seo ke phošo.

<sup>173</sup> Ya Maporototsetanta kereke e re O e agile godimo ga Gagwe mong. Eupša bjale hlokomela gomme o hwetše, bona ge e ba ke yona.

<sup>174</sup> O e agile godimo ga kutollo ya semoya ya gore Yena e be e le Mang, bona, ka baka la gore O rile, “O wa lehlogonolo wena, Simon, morwa Jona. Nama le madi ga tša utolla se go wena. Ke re wena o Simon; godimo ga leswika le” (lefe leswika? kutollo) “Ke tla aga Kereke Yaka, gomme dikgoro tša hele di ka se kgone go ema kgahlanong le Yona.” [Ngwanešu Branham o kokota godimo ga phulphithi makga a mararo.—Mor.]

<sup>175</sup> Ka gona, ge Petro a eme a le gona ge Mateo 28 a tsopolwa, gomme a retologa go dikologa gomme, matšatši a lesome a go latela, ka kutollo yeo, gomme a kolobetša ka Leina la “Morena Jesu Kriste.” Ka baka la eng a e dirile? Ka kutollo ya Modimo; gomme a na le dinotlelo tša go ya Mmušong, baena.

<sup>176</sup> Bjale nka no le gobatša motsotso, lehlakore le tee la gago, eupša ema motsotso feela. Ga go na le lefelo le letee ka Beibeleng fao motho yo mongwa a kilego a kolobetšwa ka Leina la “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.” Ga go na le lefelo le letee Mangwalong. Gomme ge le le gona, le hlagiše.

Gomme ge o ka kgona mo gongwe mo historing ye kgethwa, go fihla go thongwa kereke ya Katoliki, ke nyaka gore le hlagiše. Ga go na le felo, bjale, gomme seo ke therešo.

Eupša bjale leta motsotso, lena Maoneness, feela motsotswana.

<sup>177</sup> Bjale, ga go na le lefelo fao. . . Ge yo mongwe monna a ka kgona go ntaetša ye tee temana ya Lengwalo fao tirelo yeo e ilego ya šomišwa ka Beibeleng, ya “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,” o dumeletšwe go tla o mpotše fao yo mongwe a kilego a kolobetšwa ka mokgwa woo.

<sup>178</sup> Gomme ba bangwe ba bona ba re, “Go lokile, ke tla tšea seo Jesu a se boletšego, e sego seo Petro a se boletšego.” Ge ba be ba thulana, o tee go yo mongwe, ke eng se re yago go se dira? Ge ka moka e se Modimo, ke karolo efe ya Beibele ye e lego therešo?

<sup>179</sup> E swanetše ka moka e gahlane gomme e tle mmogo, gomme feela kutollo ya Modimo. Tša rena dikolo di ka se tsoge di e rutile. Ke kutollo, yeo o swanetše go E bona.

<sup>180</sup> Ka gona, ge bona banna ba babedi ba be ba thulana, o tee go yo mongwe, gona ke mohuta mang wa Beibele re o balago? Ke tseba bjang ge e ba Johanne 14 e nepagetše, goba aowa? Ke tseba bjang ge eba Johanne 3 e nepagetše, goba aowa? Bjang, bjang, ke tseba bjang? Bona?

<sup>181</sup> Eupša tsela e nnoši yeo nka kgonago go ba le tumelo go Modimo, ke go tseba gore yeo Beibele e nepagetše, gomme ke dumele gore Ke therešo, gomme ke dule thwi le Yona. Le ge ke sa E kwišiše, ke a E sepediša, go le bjalo.

<sup>182</sup> Eupša ge dithulano tše di etla godimo, gona ke ya pele ga Modimo, go nyakišiša. Gomme yena Morongwa yo a swanago yo a gahlanago le nna ka kopanong, le bošego, ke yena O tee Yo a nthutilego Se. Bona? Bjale bona ge e le, ka fao e lego bjale.

<sup>183</sup> Bjale, Mateo 28:19, a re lebeleleng feela nakwane bjale. Gomme bjale ke ya go tšea Ditiro 2:38 thwi mo, fao Petro a itšego, “Morena Jesu Kriste.” Gomme Mateo o rile, “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa.”

<sup>184</sup> Bjale theeletša. O rile, “Ba kolobetšeng. . .” E sego, “leineng la Tate, leineng la Morwa, leineng la Moya wo Mokgethwa.” Ga se A ke a bolela seo. Ga go na le “leina. . . leineng. . . leineng.”

<sup>185</sup> Ga se a ke a re, “Ba kolobetšeng *maineng* a Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” ka baka la gore le bile ga e na le kgopolo.

<sup>186</sup> O rile, “Ba kolobetšeng Leineng (L-e-i-n-e-n-g) la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” A seo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] “. . . la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” lekgokedi, “le. . . le. . . le.”

<sup>187</sup> E sego “maina.” E sego “leineng la Tate, leina la Morwa, leina la Moya wo Mokgethwa.” E sego, “*maineng* a Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” Eupša, “Leineng,” L-e-i-n-e-n-g, le tee, “la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” Bjale, ke lefe le tee la wona e lego la therešo leina go kolobetša go lona? Ke le tee Leina. Ke lefe? A “Tate” ke leina la maleba, goba “Morwa” ke leina la maleba, goba a “Moya wo Mokgethwa” ke leina la maleba?

<sup>188</sup> Ke “Leina,” mo gongwe. A seo ke therešo? [Phuthego, “Amene.”—Mor.] Go lokile, bjale ke nyaka go le botšiša se sengwe, gona. Ge “Leina,” gona, ge Jesu a rile, “ba kolobetšeng ka Leina la Tate, Morwa, le Moya . . .” Ke ba ba kae ba dumelago gore Jesu o boletše gore? [“Amene.”] Seo ke Mangwalo. Ke Mateo 28:19, “Leineng la Tate, Morwa . . .”

<sup>189</sup> [Ngwanešu Branham o bona sa go goga kgopolo—Mor.] Ke se sengwe seo re . . . Aowa, ke, ke be ke gopola . . . Tšohle di gabotse, mohlomphegi. [Ngwanešu o re, “Tshwarelo go nna, Ngwanešu Branham?”] Eye. [“Ke nyaka go fetola theipi ye ka mo, gomme ga ke nyake go e loba.”] Tšohle di gabotse. [Lefelo le le se nago selo godimo ga theipi.] . . . ? . . .

<sup>190</sup> Bjale, “Leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” Bjale theelatšang, baena. Ga go na le selo se bjalo ka leina la “Tate,” ka baka la gore *Tate* ga se leina. Ke thaetlele. Ga go na le selo se bjalo ka leina la “Morwa,” ka baka la gore *Morwa* ke thaetlele. Ga go na le selo se se bjalo ka leina la “Moya wo Mokgethwa.” Seo ke se A lego sona.

<sup>191</sup> Ke be ke bolela seo go difihlolo tša bodiredi mosong wo mongwe, gomme mosadi wo mongwe . . . Ka ntle ga taolo, go le bjalo, yo mongwe le yo mongwe a ka kgaotša, se sengwe le se sengwe sa go swana le seo. O ile a re, “Ema feela motsotso! Ke kgopela tshwarelo ya gago!” A re, “Moya wo Mokgethwa ke leina.”

<sup>192</sup> Ka re, “Seo ke se O lego sona. Ke nna motho, eupša leina laka ga se ‘Motho.’”

<sup>193</sup> Ke Moya wo Mokgethwa. Ga se leina. Seo ke se O lego sona. Ke leina, go le bjalo, eupša ga se . . . Ke le—ke le . . . Ga se leina.

<sup>194</sup> Bjale, ge A rile, “Ba kolobetšeng Leineng la Tate, le la Morwa, le la Moya wo Mokgethwa,” gomme ga e le gore Tate, Morwa, goba Moya wo Mokgethwa ga se leina, gona a Leina ke eng? Re nyaka go hwetša ka ntle.

<sup>195</sup> Bjale, re ka kgona go e hwetša ka moka lefelong le tee mo, ge le ka no hlokomela gomme—gomme—gomme la direla nako ye nnyane bjale, goba la boloka nako ye nnyane, ke rata go realo. Bjale elahloko Mateo 28:19. Bjale, ga ke bolele seo . . .

196 Le ka no ba, le ka no ba le se dirile, ba bangwe ba lena dikgaetšedi goba banešu. Le ka no ba le topile puku, letšatši le lengwe, gomme la e lebelela ka morago ga yona, gomme la re, “Johanne le Maria ba ile ba phela ba thabile ka morago ga fao.” Go lokile, ke mang Johanne le Maria? Ke eng, ke mang Johanne le Maria bao ba go phela ba thabile ka morago ga fao? Go na le tsela e tee feela o yago go tseba ka yona gore Johanne le Maria ke bomang; gore, ge e le tharano go wena, boela morago gomme o bale puku. A seo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Eya morago go sa pele gomme o bale go kgabola, gomme e go botša gore ke mang Johanne le Maria.

197 Go lokile, ge Jesu a rile, Jesu Kriste Morwa wa Modimo, yo a rilego, “Yang ka gona, rutang ditšhaba ka moka, le ba kolobetše ka Leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa,” gomme le ge e ka ba *Tate*, *Morwa*, goba *Moya wo Mokgethwa* ga se leina. Ka gona, ge e le tharano, bokaone re ye morago go ya mathomo Puku.

198 Bjale a re boeleng morago go ya 1 tema ya Mateo, gomme re tla thoma fao, e fa lešika, go fihla e etla fase go ya 18 temana.

199 Bjale hlokomela, bjale hlokomela motsotso feela. [Ngwanešu Branham o a laetša, a šomiša dilo tše tharo.—Mor.] *Yo ke Tate*, ka lehlakoring laka la go ja; *yo mo gare ke Morwa*; gomme *yo ke Moya wo Mokgethwa*. Bjale, *yo ke Tatago Jesu Kriste*. A se ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”] Modimo ke Tatago Jesu Kriste. Ka moka re dumela seo? [“Amene.”] Tšohle di gabotse.

200 Bjale Mateo 1:18 e rile:

*Bjale matswalo a Jesu Kriste a bile ka mokgwa wo: Ge. . . mmagwe Maria a se beleditšwe ke Josefa, pele a. . . ba etla mmogo, o ile a hwetšwa a na le ngwana wa. . .*

201 [Phuthego e re, “Moya wo Mokgethwa.”—Mor.] Ke be ke gopola gore *Modimo* o be A le Tatagwe.

*Gomme o tla tlišetša morwa pele, . . . ba tla bitša leina la gagwe JESU: . . .*

*Gomme Josefa mogatšagwe, e le monna wa go loka, . . . a sa nyake go mo dira mohlala wa pepeneneng, eupša a gopola go mo tlogela sephiring.*

*Ka wona mokgwa wo, ge a sa gopola ka dilo tše, bonang, morongwa wa Morena a tšwelela go yena torong, a re, Josefa, wena morwa wa Dafida, se boifa go tšea go wena Maria mohumagadi wa gago: ka gore seo a se imilego ka go yena ke sa. . .*

202 [Ngwanešu Branham o a khutša. Phuthego, “Moya wo Mokgethwa.”—Mor.] Ke be ke gopola gore *Modimo* o be A le

Tatagwe. Bjale, a O na le botate ba ba bedi, baena? ["Aowa."] A ka se kgone go ba. Ge A be, O be a le ngwana wa hlaba, gomme ke mohuta mang wa bodumedi wo re nago nao fao? Le swanetše go amogela gore Modimo Tate le Moya wo Mokgethwa ke Moya wo o swanago ka bowona. Therešo, Ke wona. Therešo, Ke Moya wo o swanago ka bowona. Bjale, re e hweditše go direga, gomme bona seo.

*Gomme o tla tliša pele morwa, gomme ba tla bitša leina la gagwe JESU: ka gore o tla phološa batho ba gagwe sebeng sa gagwe.*

*. . . se ka moka se diregile, gore go phethagale . . .*

203 Ke tsopola Lengwalo. Lena badiredi le a tseba, ge ke eya.

*. . . gore go phethagale . . . boletše moporofeta, ka Morena, a re,*

*. . . kgarebe e tla ima, gomme . . . ya tšweletša pele ngwana, gomme ba tla bitša leina la gagwe Emmanuel, le ka tlhathollo, . . .*

204 [Ngwanešu Branham o a khutša. Phuthego, "Modimo o na le rena."] "Modimo o na le rena!" A seo ke therešo? ["Amene."—Mor.]

205 Ka gona Leina la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa ke mang? [Ngwanešu o re, "Jesu Kriste."—Mor.] Go lokile, ka nnete. Ke ka lebaka leo Petro a ba kolobeditšego ka Leineng la "Jesu Kriste."

206 Eupša, ga ke kgathale, ge o kolobetšwa ka leina la Rose ya Saron, Lili ya Moeding, Naledi ya Moso, tšeo ke dithaetlele, le tšona. Ge pelo ya gago e loketše go Modimo, O tseba pelo ya gago.

207 Eupša bjale, bjale, ke hlagiša seo. Bjale, bjale ke rile. . . Bjale Ngwanešu Scism a re, "Bjale!" Gabotse, ka therešo, seo se lebelelega bjalo ka Oneness, ka fao o be a le gabotse ka go seo.

208 Bjale ka re, "Bjale mo ke nyaka go bolela se sengwe go wena bjale." Bona? Ka re, "Bjale ke nyaka go go bontšha gore ba, bobedi banna, ba boletše selo sa go swana."

209 Bjale, Mateo o rile, "Leineng la Tate." A seo ke therešo? [Phuthego e re, "Amene."—Mor.] Tšohle di gabotse. Gomme Petro a re, "Leineng la Morena." Mateo 28:19 e rile, "Leineng la Tate," gomme Ditiro 2:38 e rile, "Leina la Morena." Dafida o rile, "Morena o rile go Morena waka." Yoo e be e le Mang? Tate le Morena ke Leina le le swanago. Dafida o rile, "Morena a rile go Morena waka, 'Dula Wena ka letsogong La ka la goja.'" Bona, "Leineng la Tate; Leineng la Morena."

210 Gomme Mateo o rile, "Leineng la Morwa," gomme Petro o rile, "Leineng la Jesu." Ke mang Morwa? Jesu.



211 “Leineng la Moya wo Mokgethwa,” e bile Mateo; gomme Petro a re, “Leineng la Kriste,” Logos.

212 *Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa*, “Morena Jesu Kriste.” Ka baka la eng, e no ba ka go phethagala ka mo e ka kgonago. Le a bona?

213 Ngwanešu Scism a re go nna. Ngwanešu Scism, ngwanešu wa Oneness, a re, “Ngwanešu Branham, seo ke therešo, eupša,” a re, “seo *ke se*.”

214 Ka re, “Gona, se ke *sela*.” Seo ke therešo. Bona? Ka re, “Ge seo e le *se*, se ke *seo*. Ka fao le kgakgana ka eng?”

215 Ka re, “A ke le šišinyetšeng, baena. Ge e ba nkile ka kolobetša motho, se se seo . . .”

216 Ka re, “Bjale, šo Ngak. Ness.” Gomme yo mongwe a re, nakwana ya go feta, lena baena, ba le bego le tseba Ngak. Ness.

217 Go lokile, ke tla re, mo, Ngwanešu Hicks mo, o be a . . . Ke a dumela o na le Grada ya Bongaka. A seo ke therešo? Tšohle ke therešo.

218 Bjale ka re, “Ge Ngak. Ness, a dutšego fa . . .” Bjale ka re, “Ge ke be ke nyaka . . .” Bjale, ge ke tšea motho go ya meetseng, go ba kolobetša, ke e lemoga go no swana le ka mo a dirilego, ka re, “Tšeo e be e le dithaetlele tše di bego di eya Leineng la Gagwe.”

219 Ka re, “Bjale, banešu ba Assembly ba šomiša dithaetlele, gomme ngwanešu ba Oneness ba šomiša Leina.” Ka re, “Bjale ke ya go le netefaletša, le phošo ka moka, gomme nna ke therešong.” Le tseba ka fo le swanetšego go . . . Le na le banna ka fase ga nganego ka tsela yeo, le swanetše go ba kgopolo ya tshegišo gannyane ga tee mo nakong, go no ka mokgwa wo mongwe le phuthologe ga nnyane. Ka fao ka re, “Ke ya go le netefaletša gore ka moka le phošong, gomme nna ke therešong.”

220 Ka re, “Bjale go ka reng ge ke be ke nyaka go hlompha Ngwanešu Ness, ke be ke tla re . . .”

221 Goba, goba Ngwanešu Hicks mo, bona. Ke be ke tla re, “Hicks!” Bjale, a seo se be se tla kwagala gabotse? Aowa. Go lokile, go ka reng ge ke be nka re, “Ngaka! Hei, Ngak! Go ka reng ka yona?” Bjale, seo se kwagala se tšwele, tseleng a ga se sa?”

222 “Ge,” ke rile, “yeo ke tsela ye Assemblies le dirago, bona. Ge lena banešu ba Assembly le re, ‘Leineng la Tate, le la Morwa, Moya wo Mokgethwa,’ le no re, ‘leineng la moruti, ngaka.’”

223 Gomme ka re, “Ka gona, lena baena ba Oneness, ge le kolobetša, le re ‘Jesu!’” Ga ba šomiše . . .

224 Bona, Jesus Only, ba no šomiša leina “Jesu.” Go no ba bo Jesu ba bantšhi. Eupša, Ke Morena Jesu Kriste, le a bona. Go

na le ba bantšhi . . . Kolobetša ka leina la “Jesu,” ka nnete le seke la ela seo; ga go na le Lengwalo. O hwetša ya mathomong, o bone ge e se “Morena Jesu Kriste.” Nnete, Yena ke Morena Jesu Kriste. Go na le ba bantšhi bo Jesu, nnete. Gomme *Kriste* ke “Motlotšwa.”

225 Ka re, “Bjale, ge ke be ke e ya go bolela selo se se swanago go Ngwanešu Ness. Ke be ke tla re, a e be e tla kwagala gabotse go nna gore, ‘Hei, Ness!’” Ka re, “Yeo ke tsela ya lena Oneness le tla e bolelago. Bona? A e be e ka se be go se hlomphe mo go tšwelego go monna yoo a ithutilego, gomme a hwetša Grada ya Bongaka? Ge a ithutetše yona kudu, o swanetše go thaetlelwa seo.”

226 Gomme ka re, “Ka gona ge ke rile, ‘Hei, Ngak!’” Ka re, “A seo se be se ka se kwagale fase, go modiredi go bitša yo mongwe o tee?” Goba, ka re, “Yeo e no ba tsela ye o e dirago, feela lehlakori ka thaetlele.”

227 Eupša ka re, “Ge ke tšea monna go ya meetseng; ke sepelela godimo kua gomme ka mmotšiša, gomme ka bolela, gomme ke hwetša leina goba yoo a lego yena, le tumelo ya gagwe.”

228 “Ka gona ke a rapela, gomme ke re, ‘Bjale, Tate, bjalo ka ge O re romile go “ya lefaseng ka moka, . . .”” Lena baena le a tseba gore seo ke sa mathomong, bona. ““ . . . dira barutiwa go ditšhaba ka moka, ba kolobetšeng Leineng la Tate, le la Morwa, le la Moya wo Mokgethwa; le ba rute go boloka dilo tšohle, tšeo Wena o . . . ka moka dilo tšeo Wena o re rutilego.””

229 “Ka fao ka gona ka re, ‘Godimo ga boipolelo bja gago bja tumelo; godimo ga boipolelo bja gago bja dibe tša gago, le tumelo ya gago go Morwa wa Modimo, ke a go kolobetša, ngwanešu morategi, Leineng la Morena Jesu Kriste.’”

230 Ka re, “Yeo ke ka tsela ye ke kolobetšago. Ka gohle ke hlokomela dithaetlele tša Gagwe, seo A bego a le sona, mmogo Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa. Gomme lebaka le Jesu a boletšego seo, e bile . . .”

231 Bjale lebelela. Ge—ge seo se se bjalo, le na le thulano Lengwalong la lena; le na le thulano. Gomme ke eng se le yago go se dira ge . . . Go ka reng ge yo ngwanešu wa Buddhist a ka tsoaga gomme a bolela gore, “Go reng ka se?” Ba tla reng ge ba boditše nna . . .

232 Ka kua, ge yo wa Indian ngwanešu a hlohlile Morris Reedhead, gomme a re go yena, a re, “Go reng ka Mareka 16?” O ile a swanelwa ke go hunyela go yona.

233 Ga wa swanela go hunyela go selo. Leo ke Lentšu la Modimo. Dula le Lona. E no rapela. Hwetša kutollo. Lona ka moka le kitima go swana.

<sup>234</sup> Bonang, bona mmogo ba bolela selo, bjale; e sego dithaetlele; e sego mpapatla. Ka re, "Bjale. . ."

<sup>235</sup> Ke ile ka Mo lemoga. O be a le Tate; e sego Modimo yo mongwe. O be a le Morwa; e sego Modimo yo mongwe. Yo a swanago Modimo! Ke diofisi tše tharo. Modimo nakong ya Bontate, ge o nyaka go e bitša, ya Bontate; Bomorwa; gomme ke Modimo yo a swanago ka go rena bjale, "Ke tla ba le lena." Yena, "Nna," lešalaina, "Nna ke tla ba le lena." Ka fao, le a bona, ke diofisi tše tharo, e sego Badimo ba bararo.

Bjale, ngwanešu, ge barutiwa ba se ba ke ba le šomiša, gomme go ya tlase. . .

<sup>236</sup> Ga ke bolele selo kgahlano le lona. Seo ke therešo. Eupša ke a le botša, ge monna a etla ntle mo, a kolobeditšwe ka leina la "Rose ya Sarona, Lili ya Moeding, Naledi ya Masa," gomme a dumetše Jesu Kriste bjalo ka Mophološi wa gagwe; ke tla re, "Modimo a go šegofatše, ngwanešu! Etlamo, a re ye!" Le a bona? Seo ke therešo. Ka baka la gore, ge pelo ya gago e se ya loka, ga se wa loka, ka mokgwa woo. Tlwa gabotse. Gomme ya gago—ya gago pelo e swanetše go loka.

<sup>237</sup> Gomme ka re, "Bjale lebelelang. Bjale, ge ke be ke e ya go dumediša Ngwanešu Ness mo, ke tla re, 'Mor. Ngak. Ness.' Seo ke therešo. Yena ke modiredi. O swanetše go tšewa bjalo ka moruti. O ithutile, gomme go ithuta kudu. O na le Grada ya Bongaka, ka fao o swanetše go bitšwa 'ngaka.' Yeo ke thaetlele ya gagwe, bona. Gomme leina la gagwe ke 'Ness,' le ge go le bjalo. Bjale, ke be nka se re, 'Hei, Ness! Hei, Ngak!' Aowa, seo se be se ka se be gabotse. Ke tla re, 'Yena, Mor. Ngak. Ness.'"

<sup>238</sup> "Bona, seo ke se ke se bitšago, bona, se A lego sona; mmogo Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa, 'Morena Jesu Kriste.'" Le a bona?

<sup>239</sup> Gomme ka re, "Ge nka be ka kolobetša o tee ntle ka dikerekeng tša lena, yeo ke tsela ye nka ba kolobetšago ka yona." Ka re, "A o ka mo amogela, Ngwanešu Ness?"

<sup>240</sup> A re, "Ka nnete. O kolobeditšwe Leineng la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa."

Ka re, "A o ka mo amogela, Ngwanešu Scism?" A re, "Ka nnete, o kolobeditšwe Leineng la Jesu."

<sup>241</sup> Ka re, "Gona na molato ke eng ka lena, baena? Ke ka baka la eng le sa amogele seo, gomme la thubela fase maboto a ka fao batho ba ba go šokiša ba lego. Ba Oneness ba a nyaka, ka therešo, diphuthego, ba nyaka go direla le ba Assemblies. Gomme ya Assemblies, phuthego, e nyaka go direla le ya Oneness. Gomme baena ba ka tsela yeo. Ba ka tsela yeo. Eupša ge feela Diabolo a kgona go ba dira gore ba lwe. . ."

<sup>242</sup> Bjale le bona se ke se rago, baena? Ke gapela go ya go selo seo se tee, Jesu Kriste, le go kopana ga Mmele wa Jesu Kriste. Seo ke se maikemišetšo aka a lego sona. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

<sup>243</sup> Bjale, ga ke bolele selo ka, “Hei, ga se wa kolobetšwa Leineng la Jesu; o ya heleng.” Bjale, seo ga se kgopolo.

<sup>244</sup> Ke tla le botša gore go diregile eng letsatši le lengwe. Ke be ke le tlase Texas. Pele ga go tloga . . . Gomme ba—ba baena mo ke dihlatse go se. Kereke ya Oneness, masomešupa-pedi a dikereke, di ile tša thekga ka ditšhelete kopano ya ka. Gomme ka bea Ngwanešu Petty, ngwanešu wa Assembly of God, godimo sefaleng bošego bjoo. Bjale, le a tseba seo ke therešo. Ke ngwanešu yo bohlokwa, Ngwanešu Petty, ge yo mongwe wa lena a mo tseba, go tšwa Beaumont, Texas. Ke yo mongwe wa monna yo mokaone nkilego ka kopana le yena. Wa gagwe mohumagadi ke mosokologi wa Katoliki, mosadi wo mokgethwa ka nnete. Ke monna wa nnete wa Modimo.

<sup>245</sup> Mpotšeng ke mang monna yo mokaone go feta Roy Wead, wa Assemblies of God. Bolela yo mongwe wa banna ba, lebelela mo, ka moka banešu ba ke ba tsebago go dikologa mo. Ngwanešu go tšwa kerekeng ya Philadelphia mo, le banna ba Assemblies of God, bao e lego ba bangwe ba batho ba bakaone? Mpotše kae. Mpotšeng ke mang monna yo mokaone go feta Jack Moore? Mpotšeng seo. Ke yoo ba mmitšago . . . Ke ba bona. Ga se legwaragwara. O hwetša legwaragwara ka mahlakoring ka moka; gomme ke fao batho ba šupago, gomme ke fao Diabolo a šupago.

<sup>246</sup> Eupša bona ka moka ke banna ba Modimo. Modimo o ba file Moya wo Mokgethwa. Ge e be e se ka mogau wa Modimo, re ka be ka moka re ile, le dikgakgano tša rena le dilo. Seo ke therešo tlwa. Eupša mogau wa Modimo o re tlemagantšha mmogo. Ga go makatše re kgona go opela, “E hlogonofetše tlemo yeo e tlemagantšego dipelo tša rena leratong la Bokriste.” Seo ke se re se nyakago, gona.

<sup>247</sup> Gomme ka fao le a tseba eng? Superintendent Pharephare go okamela ke—ke kereke, o ile a mpiletša godimo, gomme a re, “A o tsebile seo o se dirilego bošego bja go feta?” Bošego bja ka bja bobedi fao.

Ka re, “Eng?” Ka re, “Ke bile le kopano ye e makatšago.”

A re, “O bile le monna godimo ga phulphithi ya gago e bego e le modiradibe.”

Ka re, “Ke be ke sa se tsebe.” Ke kae go bego . . .

A re, “Yola Mna. Petty.”

<sup>248</sup> “Oo,” ka re, “modiradibe? Ka baka la eng?” Ka re, “ke moreri wa Assembly of God, ngwanešu.”

249 A re, “Eye, eupša e sa le modiradibe, ka baka la gore ga se a kolobetšwa gabotse.”

250 Gomme ka re, “Ngwanešu, ke a rapela botša nna ka baka la eng.” Ka re, “O na le Moya wo Mokgethwa.”

251 A re, “Ngwanešu Branham, Petro o ile a reng? ‘Sokologang, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste tebalelong ya dibe tša lena.’ Ka fao dibe tša lena di ka se kgone go tlošwa go fihlella le kolobetšwa Leineng la Jesu.”

Ka re, “A seo ke fomula, ngwanešu?”

A re, “Yeo ke yona fomula.”

252 Ka re, “Gomme Modimo o nyamišitše koloyana ya apola ya Gagwe Mong nako yeo, ka go Ditiro 10:49, ka gore, ‘Mola Petro a sa bolela mantšu ao, Moya wo Mokgethwa wa wela godimo bao ba go kwa Lentšu’ bona, gomme ba be ba se ba ke ba kolobetšwa, le ga tee. Ka gona, Modimo o fa Moya wo Mokgethwa go batho bao ba bego ba bile ba se ba sokologa?” Ka re, “Kae mo lefaseng fao le emego bjale?”

253 A re, “A le tseba seo re yago go se dira?” A re, “Re thala lešakana le lennyane, gomme re go thallela thwi ka ntle ga ntukuduku ya rena.”

254 “Ka gona,” ka re, “Ke ya go thala ye nngwe e tee, gomme ke le thallela thwi morago ka gare gape.” Ka re, “Le ka se kgone go nthallela ka ntle, ka baka la gore ke a le rata. Bona, le ka no se kgona go e dira.” Ka re, “Go na le ba bantšhi kudu ba lena—lena baena ntle kua ba ba nthatago gomme ba dumela go nna.” Ka re, “Lena, ke tla—ke tla. . . Ba tla tla, go le bjalo.” Ka re, “Ba tla tla. Gomme le ka se kgone go nthallela ka ntle. Ge le nthallela ka ntle, ke tla le thallela morago ka gare.” Ka re, “Ge le dira ntukuduku e tee; Modimo, ka mogau wa Gagwe, o tla ntira gore ke thale wo mongwe gomme ke le gogele thwi morago ka gare gape.” Seo ke therešo, ba gogele thwi morago gape.

255 Gomme, ngwanešu, oo, ka Leina la Kriste a nke ke bolele se. Ke—ke swanetše. . . Ke a tseba ke swere nako mo; gomme e ka no ba gabotse nako ya go tswalela, ke a thanka, eupša a ke no bolele se, bona.

256 Gomme ka re go monna yoo, ka re, “Ke tla ya le wena ge feela o ka rera Mangwalo, gomme wa ba le lerato, gomme wa dumela gore gore. . . gomme wa rera gomme rera o be o kolobetše batho. . . e sego ka leina la ‘Jesu,’ Jesu feela. Aowa, mohlomphegi. Ke—ke na le therešo ke be nka se ele seo, ka baka la gore ke tsebane le ba malwa bo Jesu; ke ba tseba ka Afrika le mafelo a go fapana, batho ba ba rereletšwego Jesu. Eupša ge o ile wa šomiša lentšu wa rena ‘Morena Jesu Kriste,’ ke tla ya le wena ka seo. Seo ka moka se lokile. Ke

tla kgomarela go wena. Ke nagana gore o swanetše go bea “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa’ pele, bona, go e hwetša gabotse.” Ka re, “Ke nagana gore o swanetše.”

Eupša a re, “Oo, aowa, aowa! Seo ke morago go bararo.”

Ka re, “Ga se boraro. Ke Modimo o tee ka diofising tše tharo.”

<sup>257</sup> Ga se boraro, Badimo ba bararo. Ga re na le Badimo ba bararo. Therešo ga go bjalo. Ga go na le selo se se bjalo. Se be se sa rutwe ka Beibeleng. Gomme go na le Modimo o tee feela. “Theetša wena, O Israel, Ke nna Morena Modimo wa gago.” Modimo o Tee! Wa pele molao, “O seke wa ba le medimo ye mengwe pele ga Ka.” Therešo, Yena ke Modimo o tee, e sego ba bararo.

<sup>258</sup> Yeo ke ya Katoliki pono ya yona; gomme e ile ya hlahlwa go tloga go Katoliki go ya go Maluther, go ya pele go theoga, le go ya pele, gomme ka kakaretšo e dumelwa magareng ga batho lehono gore re na le Badimo ba bararo.

<sup>259</sup> Gomme fao ke moo o ka se tsogego. . . Ebangedi ye e ka se tsoge e ile go Bajuda. . . Yeo, ke e porofetilego mosong wo mongwe go moromiwa wa Mojuda kua. O ka se tsoge wa tšea Modimo wo boraro wa mo iša go Mojuda. O ka se tsoge wa dira seo. Yoo, a sego bjalo; o nale sekwi se sekaone go feta seo. Bona, o tseba kudu ka Beibele go feta seo. Eupša ga se A ke a ba Modimo yo moraro, go mo—go mo Mojuda. Ge o ka mo dira gore a tsebe gore Ke Jehofa yo a swanago, o tla e amogela thwi bjale. Therešo! Seo ke yona, bona.

<sup>260</sup> Gomme ke dumela ka moka se. Bjalo ka ge Josefa a rile, “Baena, le se ke la ipefelela ka bolena, ka baka la gore Modimo o dirile se,” le a bona. Ka fao, se selo ke ka fao gore e kgone go leta go fihla nako ye, ke seo ka moka, ka baka la gore la rena Bantle lebaka le no ba kgauswi le go fela. Bjale, ke dumela seo ka ya ka ka moka pelo. Ka fao a le a bona, baena baka? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke leka go gapa se sengwe, gore, se sehlopha sa batho, sa banna ba ba nago kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa.

<sup>261</sup> Sa Aimee McPherson sehlopha, ke eng se a se dirilego? E bile wa mathomo wa Oneness, ke a dumela; ka gona gwa tla godimo Assembly; ka gona a ngangela ka ntle gomme a ikaga ka boyena go fapana; mo e sego kgale go fetilego, a bea ka gare sehlophana se sennyane, selo se sennyane.

<sup>262</sup> Ke be ke dutše ka go kopano ya O.L. Jagers. Bjale, rena ka moka re tseba O.L. Jagers. Wa gagwe—wa gagwe tate o thušitše go thoma Khantshela Kakaretšo ya Assemblies of God. Bjale, O.L. ke monna yo mogolo. Ke moreri yo mogolo. Ke mmoditše, e sego kgale go fetile, ka re, “Ngwanešu Jagers,

ge nka kgona go rera go swana le ka fao o go dirago, ke be le bile nka se be le tirelo ya phodišo.” Eupša o be a na le ka moka madi ale le beine, le dilo, ge la mathomo a thoma ka kua.

<sup>263</sup> Ntshwareleng, ge ke gobatša maikutlo a lena, baena, ka seo. Ke—ke . . . Seo ka moka se gabotse. Modimo o kgona go dira madi a tle, beine e tle, goba oli e tle, sefe le sefe A nyakago, eupša seo ga se tloše dibe. Aowa, mohlomphegi. Aowa, mohlomphegi. Aowa, ka nnete. “Madi a Jesu Kriste a ka se tsoge a lahlegetšwe ke maatla a Wona, go fihlella ge Kereke ya Modimo ye e hlatswitšwego e phološitšwe, e se sa dira sebe gape.”

<sup>264</sup> Ka re, “Ngwanešu Jagers?” Ka mo tšea; ka mmiletša godimo. Gomme ke be ke na le Banna ba Kgwebo ba Bodumedi. Gomme ka re, ka re, “Ngwanešu O.L.?”

<sup>265</sup> A re, “Ke kae mo lefaseng mo o lego gona?” Ke be ke le motheleng wa go tšofala wa go tšhipha ntle kua. Gomme a re, “O ra gore o nyaka go mpotša gore ba go beile ntle mo?”

<sup>266</sup> Ka re, “Yeo ke takatso yaka. Ge ke etla go wena,” ka re, “ke eng se o se dirilego? O mpeile ka kua Hoteleng ya Statler, gomme ke ile ka no ema khoneng. Ba ile ba mpea fase tafoleng; ke ile ka se tsebe gore ke šomiše efe thipa, e sego selo se sengwe. Gomme ga se nke . . . Ile tlase kua, ntle le go apara paki, gomme ba be ba nyaka go nthakela ka ntle.” Gomme a re, “Nna—nna ga ke tsebe mokgwa wo ke swanetšego go itshwara.”

A re, “Ke tla go tšeela ka kua, ge e ba ba diila kudu go se dira.”

<sup>267</sup> Ka re, “Aowa, mohlomphegi.” Ka re, “Seo ke se nyakago o se dira ke go ja segoba le wena, ge o ka se patella.”

Gomme a re, “Sohle se lokile.”

<sup>268</sup> Ka fao nako yeo ra ya ka ntle lefelong, gomme ra dula fase. Gomme ka re, “Ngwanešu Jagers, ka nnete ke a go duma . . .”

<sup>269</sup> Gomme ke mogwera morategi kudu wa ka, ngwanešu yo bohlokwa. Gomme ke—ke be ke na le pampišana ye nnyane ya gagwe, gomme o . . . mo a bego a na le mosadi yola yoo a sa tšwago go tla ka mo go tšwa mošwamawatle, yoo a bego a na le madi a le ka diatleng tša gagwe, le dilo. Ka fao ke be ke na le yona ka fa. Ke be ke no mo nyaka gore a e gane gannyane, gomme ka gona ke be ke na le yona thwi godimo ga ya gagwe—godimo ga ya gagwe pampiri, le a tseba.

<sup>270</sup> Ka re, “Ke bone fao o ya go thwi mmogo, o na le, o ya go ba le tsošetšo ye kgolo e thomilwego.” Ka baka la gore, Banna ba Kgwebo ba bile le nna ka kua, ka nnete.

<sup>271</sup> Bonagala o ka re batho ba tla tseba. Ge Moya wo Mokgethwa o ka kgona go utolla godimo ga sefala, a A ka se mpotše seo se tšwelago pele mafelong, baena? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]



272 Nka kgona go le botša, lentšu ka lentšu, le go netefaletša yona ka Ngwanešu Carlson, le ngwanešu yo *fa*. Ke be ke dutše ka kopanong, maabane, gomme ke boditše baena ba seo se tlogo go ba mo mosong wo. [Ngwanešu o re, “Eye, mohlomphegi.”—Mor.] Seo ke therešo. Tlwa. [“Amene.”] Le a bona? Ka baka la gore, Moya wo Mokgethwa o ntsošitše, gomme wa re, “Ema kgauswi le lefasetere.” Ka lebelela, lefasetere, gomme A ntaetša tlwa feela *se*. Ka re, “Bjale, baena . . .” [Ngwanešu o re, “Seo ke therešo.”] Ke le laeditše *se*, tlwa therešo. Fale! Le a bona?

Ka baka la eng, ba swanetše go e tseba.

273 Mo e sego kgale go fetile, monno o ile a emelela, gona mo Chatauqua, gomme a re, “Ngwanešu Branham ke moporofeta.” Nna ga ke itsheme go ba moporofeta. Le a bona? Eupša a re, “Ngwanešu Branham ke moporofeta ge a le ka fase ga Moya wa boboni, eupša,” a re, “oo, Thuto ya gagwe ke mpholo. Hlokomelang ka Yona.” Ka gopola, ka monna wa go rutega, a ka bolela se sengwe sa go swana le seo?

274 Na *moporofeta* go ra go reng? “Yo Mokgethwa mohlatholli wa Lentšu.” “Lentšu la Morena le tlile go moporofeta,” le a bona. Eupša, feela seo, seo ga se mo goba go bolelwa.

275 Eupša, ka mokgwa wo mongwe, Ngwanešu Jagers. Gomme ka re, a re, oo . . . ka re, “Ke bone ka mosadi yola yo a nago le madi a le ka seatleng sa gagwe.”

276 “Oo,” a re, “Ngwanešu Branham, yeo ke ye kgolokgolo ponagalo ye o kilego wa e bona!”

277 Ka re, “Ngwanešu Jagers, ke a go rata. Sa pele, ke go nyaka o bea seatla sa ka ka go sa gago. A re re banešwana.”

A re, “Therešo. Molato ke eng?”

278 Ka re, “Wena o yo mongwe wa bareri ba maatla kudukudu bao ke ba tsebago. Sona—sona sedirišwa sa Modimo ke seo o lego sona!”

279 A re, “Tebogo go wena, Ngwanešu Branham. O kokobetše ka nnete.”

280 Ka re, “Ga ke bolele seo go ba yo a kokobetšego. Ke bolela seo ka baka la gore ke a dumela gore ke wena mohlanka wa Modimo.” Eupša ka re, “Ngwanešu Jagers, ntle le ge . . . O—o kitima kudu ka ntle; ga o na le sethekgakgahlano sa seo o bolelago ka sona. O thekga . . .”

281 Gomme se se seo e lego molato ka lena bontšhi bja Assemblies of God, le ba bangwe banna, mo ditirelong tše tša phodišo. Ga ke le bone molato. Go na le se sentšhi se bitšwago . . . Gomme Tommy, mo, ke ngwanešu wa go loka, gomme re tseba ka fao a emego ka go tia. Eupša go na le bontšhi mo nageng lehono ka fase ga leina la phodišo Kgethwa, ga go makatše ga le sa nyake go thekga kopano ka tšhelete mo

toropongkgolo. Ba atla ba ntšha batho madi, gomme ba ya ntle. Gomme a ba na le eng? O seke wa fa batho bonnyane kudu go feta se o se dirago go tšwa sefaleng, go tšwa go ya gago phulphithi. Gomme le nepile, baena. Ke a le botša, le nepile. Eupša go no swana . . .

<sup>282</sup> Ke be ke bala histori ya Martin Luther. E rile, “E be e se sephiri gore Martin Luther o be a ka kgona go phegišana le kereke ya Katoliki, gomme a ya le yona.” Le badile histori. “Eupša gore Martin Luther o be a ka swara hlogo ya gagwe ka godimo ga bohlanga bjo bo ilego bja latela tsošetšo ya gagwe, go be go le sephiri.”

<sup>283</sup> Gomme ge ponagalo e dirwa, bao ba sego ba bolotšwa ba be ba latela, go no swana le ka fao go bego go le ka gona ka Egepita. Gomme ka mehla e be e hlola bothata ntle ka nageng. Re tseba seo, ge re fihle ntle kua. Seo, se tsošetše Kora, gomme Modimo o ile a swanela ke go se fediša. Eupša, baena, ga ke le bee molato.

<sup>284</sup> Ngwanešu Jagers o dula fale gomme a leka go mpošša gore seo e be e le Moya wo Mokgethwa o dirago seo. Gomme a re . . . Gomme ka gona ke be ke na le, pampering ya gagwe . . . ka re, “Ngwanešu Jagers, bjale,” ka re, “Ke nna morutwana wa grade ya bošupa. Gomme wena o Ngaka ya Bokgethwa, gomme o ithutile go ba ramolawo. O godišitšwe ka go ya go hlweka, ya go hlomphega kereke, ya Assemblies of God. Tatago o thušetše go thea tumelo yeo. Gomme o goga go tšwa, seo se tšwa go wena.” Eupša ka re, “Go tšwa go monna yo mongwe le yo mongwe, yo a nyakago go dira seo. Ga ke thale methaladi ye e itšego fao. Eupša ge e etla lefelong fao sedirišwa sa go swana le wena, se kago go thopela disoulo tše dikete go Kriste, o ka aga bodiredi bja gago godimo ga maikutlo.” Ka re, “Ngwanešu Jagers, o aga kholomo ye go swana le *yeo*, ge o se na le sethekgakganetšo sa seo, e tla wa ka moka ka morago ga nako. Gomme o swanetše go ba le Lengwalo la seo o bolelago ka sona.”

A re, “Go na le Lengwalo.”

Ka re, “Le tšweletše.”

<sup>285</sup> A re, “Go lokile, Ngwanešu Branham,” a re, “ke Moya wo Mokgethwa o dirago seo.”

<sup>286</sup> Ka re, “Ntaetše, Lengwalo, fao Le rego Moya wo Mokgethwa o kile wa dira madi a tšwele ntle godimo ga yo mongwe, le go ya pele, ka mokgwa woo. E no le laetša; oli e tšhelwa ka ntle ga bona. O rile, ‘Yeo oli e be e le ya phodišo Kgethwa.’ Gomme o rile, ‘A mosadi yola madi a be a tla ba phološo ya ditšhaba.’” Ka re, “Ge go le bjalo, gona go diregile eng go Madi a Jesu Kriste? A tšea go tloša. Gomme se sengwe le se sengwe se lego kgahlanong le Wona, ke molwa. Se kgahlanong le Wona.” Ka re, “E tla go ba thuto ya molwalekriste.”

“Oo,” a re, “Ngwanešu Branham, o tla ithuta letsatši le lengwe.”

<sup>287</sup> Ka re, “Ke a tshepha nka se tsoge ka ithuta ka mokgwa woo. Bjale, ngwanešu,” ka re, “Ke a go rata, gomme ke wena ngwanešu.” Gomme ka re, “Ngwanešu Jagers, o ya go ema ka leoto, ka morago ga nako, leo o ka se boelego morago go tloga go lona. Boa morago go kereke ya gago, gomme boa morago o tle o dule le Ebangedi.” Gomme ka re, “O seke wa e aga godimo ga dikwi.” Ka re, “Yona. . .”

<sup>288</sup> Bjale o hweditše, o kolobeletša go ya Bophelong bjo bo sa Felego, le a tseba, “Nako le nako ge o kolobetša, o ya morago go mosadi yo moswa goba monna. Bjale seo e ya go ba. . . Ga o sa ile go (tsoge) o hwile.” Ka fao, seo, ke yona, o mafelelong a leoto thwi bjale; gomme tšona dipilisi tša “vitamini go tšwa go Lewatle la go Hwa.” Le a bona? Eupša seo ke se e lego sona, ngwanešu, o thomile ka dikwi tše nnyane tšeo.

<sup>289</sup> Gomme lena banna mo ba ba nago le dikereke tše, le dumeletše se sengwe sa go swana le seo go tla ka toropongkgolo, gomme, le a tseba, Diabolo o bohlae, gomme o—o tshelela ka gare godimo ga dilo tše di swanago le tšeo. O phenkgišana ka sona. Gomme o—o hwetša batho ba bofologile, gomme o hlola ditlhakahlakano ka kerekeng, le dilo. Eupša ga go bjalo.

<sup>290</sup> Bjale, fa. Ga go kgathalege gore o therešong ga kaakang, fa go na le selo se tee seo re se failago gomme re se phoša, baena baka. Bjale ke a tswalela, ka go bolela se. Ga go kgathalege gore ke therešong ga kaakang, goba ke lengwalong bjang, goba ke tseba ga kaakang ka Beibele ya Modimo; ge ke se na le Moya wa Modimo, wa lerato, ka pelong ya ka, go sohle setšhaba sa batho le ka moka, gona ke phošo sa mathomo.

<sup>291</sup> Bjale, Paulo o rile, go Bakurenthe ba Pele 13, “Le ge nka ba le tsebo, bona, gomme ka kwišiša ka moka diphiri tša Modimo, bona; ka tlase ga tšohle, ema; gomme ka hloka lerato, ga ke selo. Le ge nka bolela ka maleme a batho le a barongwa,” ke ao o a boelago go Modimo, gomme ka mehla ke ao a kgonago go hlathollwa. “Le ge nka bolela ka maleme, a mmakgonthe maleme a batho le barongwa, gomme ka hloka lerato, lerato, ga go nkhole selo.” Ka fao ge ke tseba ka moka diphiri tša Modimo, gomme ka kgona go di rarolla gomme—gomme ka di dira gore ka moka di tie mmogo, gomme ka hloka lerato, ke botse bofe bjo se bo dirago? Gomme ge ke. . .

<sup>292</sup> Jesu o rile, “Se banna ka moka ba tla tseba gore le barutiwa ba Ka, ge le na le. . .” ge MaAssemblies ba na le lerato go MaOneness, gomme MaOneness a na le lerato go MaAssemblies, “ge le na le lerato, mongwe go yo mongwe,” a le therešong goba phošong. Gomme ge feela maikemišetšo a fošagetše, nepo e fošagetše, ke ra gore, ka gona le phošong sa mathomo. A seo

ga se therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le a bona, “Le ge nka bolela ka maleme a batho le barongwa, gomme ka hloka lerato, ga se nna selo.” Ka baka la gore, Modimo ke lerato. Re tseba seo.

<sup>293</sup> Gomme ke dumela go boleleng ka maleme. Bjale, yo mongwe o rile, “Ngwanešu Branham ga a dumele bohlatšeng bja mathomo.” Ke nyaka go bea molaleng seo go lena bjale. Le a bona? Ke nyaka go le botša.

<sup>294</sup> Ke a dumela gore ge monna a amogela Kriste, o amogela karolo ya Moya wo Mokgethwa. Ka baka la gore, Jesu o rile, go Mateo te—te 12 tema, ya 5 tema gomme masomepedi-. . .24 temana, O rile. Aowa, ke a dumela ke Mokgethwa Johanne 5:24. O rile, “Yo a kwago Mantšu a Ka, gomme a dumela go Yo a Nthomilego, o na le Bophelo bjo bo sa Felego.” Bjale, go na la mohuta o tee wa Bophelo bjo ba sa Felego. “Gomme a ka se tle kahlolong; eupša a tshetše go tloga lehung go ya Bophelong.”

<sup>295</sup> Bjale, ke a dumela gore ga go monna yo a ka ipitšago ka boyena; Modimo o swanetše go mmitša. Gomme ge Modimo ka nnete a mmiditše. . . Gomme go na le batho ba bantšhi, re a tseba, baena, bao ba šomegilego gomme ba gopola gore Modimo o mmiditše, eupša bja bona bophelo ka pela. . . hwetša, o bo hwetša ka ntle. Eupša ge Modimo a go biditše, ka baka la eng, o, o tla ba fao, gomme o tla dula fao, bona, tseba. Gomme ka gona ge. . . Bjale, seo ga se thuto ya Baptist. Le tseba seo, bona.

<sup>296</sup> Eupša, ka baka la gore ga ke dumele go šišinyeng diatla le go ba le tšhireletšo ya ka go sa Felego, le ka moka dilo tšeo. Ga—ga ke dumele go seo, le ga nnyane. Ge ba nyaka go dumela seo, go lokile, seo ka moka se gabotse. Ke sa fela ke re ke banagešu.

<sup>297</sup> Mosong wo, ge ke be ke eya go kgopela seripa sa phae, (yeo e lego nako ya dijo), nka no rata cherry, gomme o ka no tšea apola, eupša rena ka moka re ja phae. Le a bona? Ka fao ga se dire ye nngwe. . . kgang ke gere ija phae.

<sup>298</sup> Yeo ke tsela yeo re dumelago. Ge o nyaka go ba Oneness, e ba Oneness; ge o nyaka go ba Assembly of God, e ba Assembly of God. Ge o nyaka goba eng ye o lego yona, Baptist, Presbyterian, e ba Mokriste ka go yona. Le a bona?

<sup>299</sup> Gomme—gomme e nyakišišeng ka bolena, eupša le seke la kgakgana mongwe le yo mongwe. Ka baka la gore, tše nnyane tše dilo, tšona ka moka di akana ga mmogo. Seo ke therešo. Tšona ka moka di akagana ga mmogo gomme di tla lefelong lela le tee.

<sup>300</sup> Gomme—gomme ga go kgathalege seo re se dirago, ke ye mekae mehlolo re kgonago go e dira, ke tše kae dithaba re kgonago go di šuthiša, goba e ka ba eng; go fihla ge re etla lefelong fao re ka ratago, e sego tumelo-maitirelo, eupša re a

ratana mongwe go yo mongwe. Ge re rata yo mongwe le yo mongwe ngwanešu, go sa kgathalege gore ke wa efe kereke, re a mo rata; e sego go itiriša gore re a dira, ka baka la gore re a tseba ke kgopolo ya bodumedi, ke “Re swanetše go e dira.” Eupša, ka baka la gore re a e dira, re a ratana mongwe go yo mongwe; le gona, go se fele-pelo, re rwalana mongwe go yo mongwe.

<sup>301</sup> Gomme ke a dumele, go Bakolose 3, e ka ba 9, mo gongwe go bapela ka fao...nka no, nna—nna ga...nka no be ke le phošo ka Lengwalo, eupša Le boletše se. Ka morago ga ge re etla ra ba Bakriste, ga re swanela go duma. Le a bona? Re ka se kgone go ba le tumelo ge re leka go fa tlhompho le tlotlo go mongwe go yo mongwe. Bona, re ka se kgone go dira seo; re ka se kgone go ba le tumelo. Re swanetše go tlotla Modimo, bona, tlotla Yena. Dumela go banešu, nnete, ke lerato; eupša ditlhompho le serithi se ya go Modimo! Ge e le ya...Eupša e bang le tumelo le tshepho mongwe go yo mongwe. “Gomme le seke la aketša mongwe go yo mongwe.” Le a bona? “Le seke la aketša mongwe go yo mongwe.” Ge ke le botša mosong wo, “Ke a le rata,” ke swanetše go ra seo. Ge se sa re, ke moikaketši. Seo ke tlwa.

<sup>302</sup> Bjale, baena, go bapela le mothaladi wo...Bjale, Ngwanešu Tommy, ke a tshepha ga se ka swarelela kudu mo. Ke...Ngwanešu Tommy o na le se sengwe se a se bolelago ka motsotso feela. Eupša nka no bolela se, ge ke etla magareng ga lena...

<sup>303</sup> Ke dumela se. Ke a dumela Modimo Tatago rena o apešitše ka morithi kgarebe ye e bitšwago Maria, gomme a bopa ka go yena sele ya Madi yeo e tlišetšego pele Jesu Kriste, yo e bego e le Morwa wa Modimo, tabarenekele ka fao Modimo a bego a itšhirile ka Boyena, ka nameng, a iponagatša ka Boyena magareng ga rena. “Modimo o be a le ka go Kriste, a boelanya lefase go Yena mong.” Ke a dumela gore sele yela ya Madi e ile ya pšhatlwa Khalibari, go tloša dibe tša rena. Gomme Moya o tšwele ka go Yena gomme wa tla morago godimo ga Kereke, ka baka la gore, Kriste, Moya wo Mokgethwa; Kriste, Logos, o be ale ka go rena bjale, Moya wo Mokgethwa, ka kolobetšo. O dira rena...Kriste o ikarogantše ka Boyena, a fa Bophelo bja Gagwe go yo mongwe le yo mongwe wa rena, gore rena, bjalo ka sehlopha sa batho, re be Kereke ya Modimo. Gomme e sego kgale go fetile... .

<sup>304</sup> Ke be ke fela ke katiša. Le tseba seo. Wa ka tate e be e le mokatiši, mothunyi yo mogolo. Ke be ke fela ke katiša. Re be re diša di—di...ka Arapaho Valley, gobe ke ra gore Nokeng ya Troublesome, ka kua ga Arapaho Range. Hereford Association e fodiša moedi woo. Gomme godimo ga moedi woo, barui, ba—ba na le bjang bjo bontšhi bjo ba kgonago go bo godiša.

Gomme ge phudišo e tšweletša bontšhi bja tone ya bjang, o ka kgona go rua kgomo godimo ga—godimo ga phulo, godimo ka tlase Estes Park kua, gomme o ka kgona go rua kgomo godimo ga phu- . . . A ka a magolo mafelo a go tsoma, godimo ka kua. Gomme ke ruile kua lebaka la ngwaga. Ke a ya gape, Seruthwane le Lehlabula, ge ke sa šome gomme ke kgona, gomme ke katiša modikologa godimo, feela go no ba godimo kua, ka baka la gore ke rata go katiša. Gomme godimo—le—fase mor- . . . moedi wola, go na le sehlopha sa barui bao ba nago le tokelo go ya ka mo, le go fodiša mehlape ya bona. Gomme ka nako ya Seruthwane, nako ye ntšhi, ke be ke ba thuša go tliša mehlape mmogo le go di lelekišetša godimo kua.

<sup>305</sup> Gomme fao go na le legora la go šutha, fao di ka se šuthelego morago lefelong la motho a nnoši, go tla fase go kgabola phulo. Go fihla . . . Gomme morui o ema fale gomme o bala mehlape yeo ge a tsena ka gare, ge e tsena ka gare. Gomme ke dutše, matšatši a manšhi, iri ka morago ga iri; ke bogetše sehlopha sa Mna. Grimes se eya go kgabola, o be a na le Diamond Bar; wa rena e be e le Turkey Track; gomme ba be ba na le e—e Tripod feel tlase ga rena; le ba Jeffrey, lego ya pele. Ka gona ge ke bea leoto laka, bjalo ka ge ba bantšhi ba lena le tseba, go putla lenaka la sala, gomme ke dutše fao gomme ke bogela morui yola ge a eme fale, a bala mohlape wo.

<sup>306</sup> Ke etše hloko selo se tee. Ga se nke a elahloko kudu leswao leo le bego le le godimo ga yona. Eupša fao go na le selo se tee a bego ka nnete a se lebeletše, e be e le seka sa madi. E be e swanetše go ba motswako wa kgonthe wa Hereford goba e be e ka se kgone go ya ka morago ga legore leo, eupša leswao le be le sa dire phapano.

<sup>307</sup> Gomme ke a gopola ke tsela ye go tla bago ka gona Kahlolong. Ga a ye go lebelela leswao, eupša O ya go lebelela seka sa Madi.

<sup>308</sup> Ke dirile phošo ya ka, baena, gomme ke dirile dilo tše ntšhi kudu tšeo di fošagetšego. Gomme ge nako ye nngwe mo tseleng ke se tlišitše, goba o kwele se sengwe seo nka bego ke se swaile, goba ke se boletše seo se fago sekgopi sa mohuta wo o itšego, goba ge ke boletše se sengwe mosong wo seo se fago sekgopi, ke a le kgopela, bjalo ka ngwanešu goba kgaetšedi wa Mokriste, ntebalele. Ga ke re go se dira. Ke nno tšhollela go lena pelo ya ka, gore le tle le tsebe.

<sup>309</sup> Ge go na le kolobetšo ye e itšego gore e dirwe, lena baena e direng, ka bolena, bona. Ke gore, ga—ga ke e dire. Ge ke nabile nayo, yeo ke tsela ye ke tla kolobetšago, e tee ya go swana le yeo. Gomme go hloka o tee wa lena a kgonago go e dira, bona. Ka fao o kgona go tšea motho, gomme ba kolobeditšwe ka Leina la Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa, gomme ba kolobetšwa Leineng la Morena Jesu Kriste, le bona. Ka fao ge

nkile ka kolobetša yo motee. . . eupša ga se ka be ka e dira le bjale. Ke kolobetša feela ka kerekeng ya ka, gomme bao e no ba batho fao. Gomme yeo ke tsela yeo batho kerekeng yaka ba kolobetšwago. Gomme ge le ka lebelela, yeo ke tirelo ya Boromiwa ya kgale, tirelo ya Moromiwa wa Baptist ya kgale. Gomme bjale ge. . . Seo ke seo.

<sup>310</sup> Ke dumela go phodišo ye Kgethwa. Ke dumela go kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Ke dumela go—go Moya wo Mokgethwa go bolela ka maleme. Ke dumela go mpho ye nngwe le ye nngwe yeo Modimo a e filego Kereke ya Gagwe. Ke ema natšo, lekologo le tee la diperesent. Eupša ke a dumela. . .

<sup>311</sup> Ga ke eme le bontšhi bjo fa bja phodišo ya godimo bofori yeo re nago le yona go dikologa lehonono. Ke rata go no dira tshwayo fa. Nako ye nngwe ya go feta go be go na le ngwanešu. . . Gomme e be e se waka yo bohlokwa Ngwanešu Tommy Hicks, yoo ke mo tšeago bjalo ka mohlanka wa therešo wa Kriste. Go be go na le yo mongwe monna ka nageng ye nngwe, gomme ka mo nageng go be go le. . . O be a no, nako ka moka, “Wa Modimo wa godimo-mofori mofodiši! Wa Godimo-mofori mofodiši,” le a tseba, ka mokgwa woo.

<sup>312</sup> Gomme ka hwetša lengwalo ka morago ge monna a bile. . . go tšwa kerekeng ya Luther. Gomme mongwaledi waka mo o a tseba re na le lona faeleng. Nka se bitše leina la monna, ka baka la gore ga le bjalo-ka la Mokriste. Le ge, ke sa dumelelane le dikgopolo tša monna, eupša seo se gabotse ka moka ka go phethagala. Ke a mo rata. Ke waka ngwanešu.

<sup>313</sup> Eupša e no ya lefelong fao ba nnogo goba le mohuta wa maikutlo, goba go tloga ka mahlahla a godimo, goba se sengwe gape se se bjalo, bona. Gomme, seo, seo ga se sa loka, bona. Ngwanešu. . . “Bja Mmele boitšhidullo bo dira gannyane kudu.”

<sup>314</sup> Gomme ka fao yo wa Luther modiredi o ngwaletše yo modiredi morago le—le—le lengwalo. Gomme a re, “Lena baebangedi ba Amerika ba tlogo mo,” a re, “le ka moka ya godimo-phoro ya phodišo go yo mongwe le yo mongwe!”

<sup>315</sup> Gomme bjale se se kwagala bjalo ka moletlwana go nna, eupša Modimo o a tseba ga ke se re ka tsela yeo. “Eupša,” a re, “ge yo monnyane Deborah Stadsklev a ehwa, yoo ngwana, gomme mma yoo o be a eme fale letšatši lela ka India- . . . ka California, fao ngwana yoo a go hwa, gomme o be a tonya. Gomme ka bona. . . ba bea ngwana yola godimo ka letsogong la Ngwanešu Branham, gomme yena a eme fao gomme a mo rapelela. Gomme ngwana a thoma go goelela le go raga; gomme a mmoetša morago go yena.”

<sup>316</sup> O be a tseba gape le taba ya Mexico. Yeo, re ka kgonago go theela Banna ba ba Kgwebo ba Full Gospel setatamante. Le swanetše go ba le se sengwe se boletšwego go tšwa go ngaka.



Ge yola yo monnyane wa Momexico ngwana a hlokofetše mosong woo, ka iri ya senyane, gomme se e be e le iri ya lesometee bošego bjoo. Ngaka o be a ngwadile setatamente sa gagwe ntle. Ngwanešu Espinoza, yoo ba bantšhi ba lena baena ba Assembly of God le a mo tseba, e bile yena a go hwetša setatamente seo go tšwa go ngaka, gore o hwile.

317 Gomme ka bona pono ntle godimo ga lešaba; ge dikete tše masomepedi tša batho ba Katoliki ba etla go Kriste ka Toropokgolong ya Mexico. Ka re, “A ga le no tšee seo. Ga ke tsebe, ngwana yola . . . Ke nno bona pono ntle mo.”

318 Gomme Billy o be a le fao, a leka, le masometharo goba masomenne a baamogedi, ga se ba ke ba kgona go ntšha mosadi yo monnyane yoo ka ntle ga mothaladi wa thapelo, le ngwana yoo. O be a kitima ka gare ga maoto a bona, le se sengwe le se sengwe. Ka fao mafelelong, ka romela Jack Moore fase. Ka re, “Eya, go mo rapelela.”

319 Ka lebelela ntle mo, gomme ka bona ngwana yo monnyane wa Momexico a myemyela. Ka re, “Ema motsotso. Tliše yena mo.” Le a bona? Gomme ge ke bea diatla tšaka godimo ga kobo yela . . . E tšhologile fase pula, letšatši ka moka. Gomme ba be ba eme fao go tloga go seng mosong woo, gomme ye e be e ka ba iri ya lesometee bošego bjoo. Gomme ka bea diatla tšaka go okamela godimo ga ngwana yo monnyane. A thoma go raga gomme a tswinya. Gomme ba thoma go goelela.

320 Ka fao, nako yeo ba mo tšeela tlase gomme ba hwetša setatamente. Ba ya go ngaka, gomme ngaka ya re, “Ke begile ngwana gore o hwile, mosong wo ka iri ya senyane. O hwile ka nyumonia.” Le a bona? Gomme ka fo ka gona dilo tšeo ke—ke—ke therešo. Ke disetatamente. E swanetše go ba.

321 Re swanetše ka mehla re botege gomme re tlale therešo ka se sengwe le se sengwe. O se ke wa se dire e ka ba . . . E no se lesa se be seo se lego sona. E no se . . . Modimo ga a nyake thušo ye e itšego go sefe goba sefe. Le a bona, Ke Yena—Yena—Yena ke Modimo.

322 Ka fao se a re bjale, “Eupša ge mme yo a biditše Ngwanešu Branham ka Amerika, a mo llela mo founeng, ‘Tla kua gomme o tsoše ngwana waka yo monnyane!’ Gomme Mmušo wa United States . . .”

323 Mogatšagwe ke morapeledi ka Mašoleng. Gomme lena ka moka le tseba Julius, ba bantšhi ba lena ba a dira; o ngwadile puku ya ka, *Moporofeta O Etela Afrika*.

324 Gomme wola wa go šokiša wa Norway mme, a goelela, bogodimo bja lentšu la gagwe, a re, “Ngwanešu Branham, ke be ke eme fale ge ngwana yola a etla bophelong!” A re, “Re go dumela gore o mohlanka wa . . . wa Kriste.” A re, “Tla,

bea diatla tša gago godimo ga ngwana wa ka, gomme o tla phela.” O sa tšwa go hlokofala mo nakwaneng goba tše pedi, ka nyumonia; o babjitiše e ka ba diiri tše nne, goba tlhano.

<sup>325</sup> Gomme banna ba ba be ba le go dikologa kua, ba goa gomme ba goelela, gomme ba tabogela godimo- le-fase, ba re, “Modimo o ya go mo tsoša! Modimo o ya go mo tsoša!” Gomme ka re . . .

<sup>326</sup> Ka seo, Moya wa Amerika . . . goba, e sego Difofane tša lefaufau tša Amerika. Sesole sa United States se be se e ya go mphofišetša kua ka jete, le go bowa, ka letšatši. Le a bona?

<sup>327</sup> Gomme ka re, “Pele ke etla, a nke ke hwetše thato ya Morena.” Ka fao ka rapela, matšatši a mabedi. Gomme ngaka yela o be a lokile a no tlogela ngwana a robetše fale.

<sup>328</sup> Ka gona, mosong wo mongwe, ka tsoga gomme ka thoma go sepelela ka khetšheng. Ka lebelela; go emeng fao, go okamela, e be e no ba Seetša, e ka bago bogolo bja seetša sela mola, se rarela go dikologa, se re, “O seke wa kgwatha seo. O seke wa rogaka seo. Seo ke seatla sa Morena.”

<sup>329</sup> Ka kitimela thwi morago gomme ka bitša setšhaba, gomme ka bitša gomme ka re, “Nka—nka se kgone go tla.”

<sup>330</sup> Gomme modiredi yo wa Luther a re, “Ka lebaka la eng le sa letelele go fihla le sephetho seripša-botse go tšwa go Modimo, go swana le ge Ngwanešu Branham a dirile, gomme la tseba seo le bolelago ka sona!”

<sup>331</sup> Bjale, ke seo, baena, ge re ka no se tabogele mafetšo; gomme ra leta, gomme ra hwetša seetša, sephetho seripša-botse go tšwa go Modimo.

<sup>332</sup> Gomme ka moka se mo, phodišo ya badiradibe bao ba sa tsebe go selo ka Modimo. Ke a dumela gore phodišo Kgethwa e theilwe godimo ga molao kakaretšo, wa gore le swanetše go tla go Modimo, pele, gomme le neele pelo tša lena go Yena, gomme le hlatswe maphelo a lena Mading a Jesu Kriste, gomme ka gona Modimo o tla ya go šoma le lena gomme a le fodiša. Go no swana le ge ngwanešu yo a boletše, ka mosadi yo monnyane yo a mo rapeletšego tlase kua, mokgethwa wa Modimo, le a bona.


<sup>333</sup> Bophelong bjaka, ke dirile diphošo tše ntšhi. Ke dirile dilo tše mmalwa tšeo di fošagetšego. Ke tla dira go molaleng, ge nka phela boteletšana, ke tla dira tše ntšhi gape. Mohlomongwe tše dingwe tša tšona e tla ba dikotana šitiši tseleng ya lena. Ke a tshepha gore le tla ntebalela.

<sup>334</sup> Ke be ke bala ka Abraham, ka fao dikgakanego-kgolo tšeo a bego a na le tšona. Ka fao a go, nna, dilo tšeo a di dirilego; o kamakile Modimo; o boletše maaka ka mohumagadi wa gagwe; le se sengwe le se sengwe. Eupša ge ye Kgethwa ya gagwe e ngwalwa go Baroma 4, ga se ya ke e bolela diphošo tša gagwe, eupša e rile, “Abraham ga se a ke a šišinyega” ka go se

dumele. . . ka Modimo “eupša o be a tiile.” Ka moka diphošo tša gagwe ka moka di be di lebetšwe, ge tshwao Kgethwa ya bophelo bja gagwe e ngwalwa. Tša gagwe dikgakanegokgolo ga se nke di no bolelwa. Tša gagwe diphošo ga se nke di bolelwa.

<sup>335</sup> Gomme, baena, ke a tshepha, gore ge tshwao ya ka e balwa ka Letšatši lela, gore O tla phumala tša ka go di ntšha, le tšona, gomme a ka se nagane ka yona. Ke a tshepha le a dira, le lena. Modimo a le šegofatše.

<sup>336</sup> [Ngwanešu Tommy Hicks o a swaya, ka gona a rapela. Phuthego e tumiša Morena, nako yeo ya opela *Ke a Mo rata*. Banešu ba gokarana yo mongwe go yo mongwe, gomme dikgaetšedi ba a gokarana yo mongwe go yo mongwe. Ka morago ga metsotso ye seswai, Ngwanešu Branham o boetše go makrofoune—Mor.]

<sup>337</sup> Ge nka kgona go bona se se direga ka moka gape lefaseng tšekelele, ke tla re, “Morena, lesa mohlanka wa Gagwe a ye ka khutšo!” 

*BOMODIMO BO A HLATHOLLWA* NST61-0425B  
(The Godhead Explained)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, mathomong o abilwe ka Seisimane ka Labobedi mosong, Aporele 25, 1961, ka Holiday Inn ka Chicago, Illinois, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2013 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE  
P.O. BOX 178, SOMERSET WEST, 7129 CAPE PROVINCE,  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)

## Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
[www.branham.org](http://www.branham.org)